

Sephiri sa Bibe
Lenaneo la Barutua - Karolo ea 4
Ke Dennis Dickinson 2020

Koetliso ea Bosebeletsi: Baruti Baevangeli Baromuoa Le ba batlang ho feta!

Rea u amohela - Lenaneong la Tsebo ea Bibe, Karolo ea 4 - Sekolo sa Bibe. Ha Elisha a ea ithuta tlasa Elijah, o ne a mo bitsa Ntate. Paulose o bitsitse Timothea mora oa hae (2 Timothea 1). Bao ba neng ba ithuta lingoliloeng tsa Baprofeta ba ne ba bitsoa BARA ba Baprofeta. Lentsoe SON ka Seheberu le bolela ho aha. Ba thehile bophelo ba bona hodima seo ba ithutileng sona. Ke Samuele ea ileng a theha Likolo tsa Baprofeta (hlokomela hore ke eena moqapi oa lesika la Baprofeta ho Liketso 7). Ha Likolo tsa Baprofeta li koaloa matsatsing a lefifi a Akabe (Marena), barupeli ba ile ba fallela mahaheng le li-Sons (baithuti) ba bona. Elia le Elisha th'en a li bula hape. W khoho ba hloka hloka mohaho o khohanyane, ea Instrutor le baithuti haha. Ho ne ho tloaelehile hore Baithuti ba lule le Matichere a bona. Silase, Timothea, Tite le ba bang ba ne ba na le Paul hohle moo a yang teng. Barutua ba 12 ba ile ba lula ntlong e le 'ngoe le Jesu Kapernauma. Mona ke moo o kenang! Kereke efe kapa efe e nang le mosuo e hloahloa e ka etsa se kileng sa etsoa pele. Haeba u lula motseng oa batho ba 200, 'me u na le Kereke ea banna ba 40 le ba 2 ba lakatsang ho koetlisetsa besebeletsi, lisebelisoa tsena li ka u thusa ho e etsa. Joalo ka Abraham, Samuele, le Elia le Elisha, kapa likolo tsa Lehaha nakong ea mathata, o ka koetlisoa hape oa koetlisa ba bang.

E Sebetsa Joang - Lisebelisoa tsohle li etselitsoe ho sebelisoa: 1. Ka Tlilaseng. 2. Sehlopheng sa Lipuisano. 3. In Self Study haeba ho se na Morupeli. Lihlopha tsa Lipuisano moo motho e mong le e mong a nkang karolo, hangata ho molemo ho feta puo.

Ntate (Motho ea Ikarabellang) - Matsatsi o tlameha ho beha leihlo linthong. Ho khethoa motho a le mong ho etsa bonnete ba hore: 1. Ho sebetsa ho phethiloe hantle le ka tatellano. 2. Mosebetsi oa beke le beke o fuoa motho ea ikarabellang. 3. Ho fanoa ka teko efe kapa efe 'me kereiti e tlalehiloe. Lirekoto tsa hau lia bolokoa joalo ka ha besebeletsi ba hau kapa moetlo o boloka litlaleho. Leqephe le nang le lebitso la Seithuti, le rekoto ea : 1. Thupelo. 2. Morupeli (haeba a le teng). 3. Kereiti e fanoeng). Likolo tse ling li feta kapa li hloleha ha feela li na le sehlopha sa 100 hang ha li phethetsoe.

Stúdzje & Klasse Tiid (50 minuten oere)- Khosi ka 'ngoe ke thuto ea lihora tse 6 beke le beke le lihora tse 3 le Morupeli kapa Sehlopha sa Lipuisano. Haeba ho se na Morupeli kapa Sehlopha sa Lipuisano bakeng sa thupelo, thuto ea lihora tse 6 e ba lihora tse 9. Thupelo ka 'ngoe e lokela ho nka kakaretso ea lihora tse 140. Ho ithuta lihora tse tšeletseng le nako ea sehlopha sa lihora tse 3. Buka ea hau ea mantlha ke Buka. The Directions ke ka thepa. Tlhokomeliso: Haeba Moruti a sena koetliso, a ka sebetsa ka thepa ka leihlo le nchocho la banna ba 2 ho isa ho ba 3 ba ka saenneng Setifikeiti kapa diploma (kapa Degree linaheng tseo ho lumelloang ho tsona). Haeba u le K'holejeng 'me u sebelisa lisebelisoa tsena, li lekana le Lihora tse 3 tsa Mokitlane ka' ngoe haeba u sebelisa American Model (3 Hours Credit e bolela Lihora tse 140 tsa thuto e felletseng e kenyeletsang nako efe kapa efe ea sehlopha). Bakeng sa moithuti ea felletseng lithuto tsa 5 tsa libeke tsa 13-15 (1 khosi ke Ministry) li phethela karolo e le 'ngoe ea sehla sa boithuto. Lithuto tse leshome li phethela e r. Matsatsi a thuto a behiloe ho latela tlhoko ea setso le naha ea hau. Ba bang ba latela khalendara ea Sekolo sa moo. Hopola hore o na le setsi sa thuto sa Bibe 'me u sebetsa ka sona.

Ho ea Motho matha ho Program - Jesu a qala le ho qetella ka e tsoanang Students 12. John Mark o ile a hloleha ho phethela seo a se qalileng, ka hona leetong le latelang Paul o ne a sa batle ho mo nka, empa hamorao o ile a re o holile a ba monna ea nang le thuso. Khetha ba tla phethela seo ba se qalang. Lintho tse ling tse peli: 1. Baithuti ba Nako ea nakoana ba nka lithuto tse 1 kapa ho feta, ba lokela ho boloka Lenaneo le tloaelehileng. 2. Haeba u na le babali ba fokolang, nahana ka lenaneo le lehlakoreng le lumellang lenane la likhoeli tse 12 ho fapana le lenane la likhoeli tse 9. Kamehla ba le khofu ea beke e le 'ngoe bohareng ba nako ea ho ithuta.

Ho Baithuti - Metsotso e 50 ke Hora ea ho Ithuta. Ikoetlise ha u khona 'me u noe metsi a mangata ho u thusa ho nahana. O ka qhala letsatsi la hau la ho ithuta haeba o batla. Lihora tse 3 pele ho nako le lihora tse 3 hamorao. Lihlopha tse ling li nka nako e eketsehileng ha tse ling li nka tse

nyane. Hammoho ba lokela ho lekanyetsa nako ea hau. Sebetsa ka thata 'me u etse mosebetsi o motle hobane u sebeletsa Morena oa hau! Lihora tsa tšebeliso li ka phatlalatsa, kapa tsa phetheloa ka letsatsi. Tsohle li its'etlehile ka leloko la bosebeletsi . Ho hloekisa, ho hloma, ho ruta bana kapa ho ithuta Bibe , ho paka, ho thusa lelapa, kapa bosebeletsi bo bong toropong ea heno. U tlameha ho fumana tumello ho motho ea tsamaisang lenaneo (ba kanna ba ba le ho hong bakeng sa hau). Litlelase ke libeke tse 12 ho isa ho tse 15.

Ho Barupeli - Maamong a mang ho ka ba le ho hongata haholo hoo moithuti a ka ho phethelang lithutong tsa hae tsa beke le beke. O tlameha ho etsa lipheto ho moo ho hlokalang empa hape o tlameha ho boloka boleng.

Diploma ea selemo sa 1 lithutong tsa Bebele

Sesje 1 (Libeke tse 15)

Matla a Testamente ea Nije Karolo ea 1
Matla a Testamente ea Khale Karolo ea 1
Lithuto tsa Motheo (Lithuto)
Tlhabollo le Borutuo
Tšebeliso I (Lihora tse 6-9 Beke ka 'ngoe)

Sesje2 (Libeke tse 15)

Matla a Testamente ea Nije Karolo ea 2
Matla a Testamente ea Khale Karolo ea 2
Th ea e Solo le Moralo Eternal la Molimo
Kosepele ea Johanne, 1, 2, 3 Johanne
Tšebeliso ea 2 (Lihora tse 6-9 Beke ka 'ngoe)

U ar 2 E lekana le Degree e Amanang

Sesje 3 (Libeke tse 15)

Luka (kapa e 'ngoe)
Baroma (kapa tse ling)
Baheberu le Filemone
Baefese, Bafilipi, Bakolose
Tšebeliso ea 3 (Lihora tse 6-9 Beke le beke)

Sesje 4 (Libeke tse 15)

Liketso
1, 2 Bakorinthe
1 Timothea, 2 Timothea, Tite
Melao-motheo ea Lekala

Ministearje 4 (Lihora tse 6-9 Beke le beke)

Likabelo le Tsela ea ho Ithuta Thupelo ka 'ngoe ea Testamente e Ncha: Bibel is jo tekstboek

Thupelo ka 'ngoe u tla ithuta khaolo ea 1 -2 beke le beke. Bala li- hapt (c) h (ka) makhetlo a 5 (le makhetlo a 10 ha ho khonahala) ebe u araba Lipotso : Ke mang? (1 motho kapa ho feta , e motona kapa e motšehali), ke efe? (ho etsahala) , Neng? (fetileng, hona joale, bokamoso), Hokae? Hobane'ng? Joang? Thathamisa litaelo leha e le life kapa lipotso leha e le life, lintho tseo u lokelang ho li etsa kapa ho se li etse , le hore na ho buuo le bo-mang. Netefatsa hore o utlwisisa lentswe ka leng. Qetellong, ka mantsoe a hao w Le tšebeliso lekgutshwanyane pampiri ka hore na seo se ka c hapter (s) boteyaka (e 's) . Tlisa pampiri ea hau . (Likhaolo tse ling li telele haholo kahoo likabelo tse ling li ka khutsufatsoa (haeba li lumelloa) haeba li sa khone ho phetheloa ka nako ke moithuti ea hloahloa .) Fana ka mosebetsi oa hau o phethetsoeng beke ka 'ngoe.

Lithupelo tsa Testamente e Ncha

Mattheu (likhaolo tse 2 beke ka 'ngoe)
Tšoa ea (khaolo e le 'ngoe beke le beke, 15-16 hammoho)
Luka (likhaolo tse 2 beke ka 'ngoe)
Johanne, 1, 2, 3 Johanne (likhaolo tse 2 beke le beke)
Liketso (likhaolo tse 2 beke ka 'ngoe)
Baroma (khaolo ea 1 beke, 15-16 hammoho)
1, 2 Bakorinthe (likhaolo tse 2 beke ka 'ngoe)
Bagalata, 1, 2 Bathesalonika (1 Khaolo)
Baefese, Bafilipi, Bakolose (1 ch ap)
1 Timothea, 2 Timothea, Tite (khaolo e 1)
Baheberu, Filemone (khaolo e 1 Beke ka 'ngoe)
Jakobus, 1, 2 Petrus, Juda (1 khaolo ea beke)
Tšenolo (khaolo ea 2 beke le beke)

Tšebeliso ea beke le beke

Ministry 1, 2, 3, 4 (kapa ho feta) - Ena ke lihora tse 6-9 beke le beke ha u sebeletsa, u ruta kapa u etsa bosebeletsi.

Nije en Nije Testamint Bibelbehearsking 1, 2

Libukeng tsa mastership tsa Bibe , u tla bala Testamente e Ncha 12 Times le Testamente ea Khale 6 Times. Sena setla o thusa ho bala Bibe . Ho ithuta ka ho bala ho hong makhetlo a mangata esale ho sebelisetsoa ho ruta. Tsoela pele ho tsamaea 'me u se ke ua emisa ho lula litemaneng. Bala Feela! E mong le e Reading ke lokela ho ho tlatswa letsatsi bakeng sa matsatsi a 6 ka ka beke

'me li tla nka ka hora e' ngoe le halofo ho e phetha ha u 'mali molemo; kahoo u se ke ua bala butle. Beke e 'ngoe le e' ngoe u tla saena Pampiri e phethelang ea ho bala. Kereiti ke phetho ea lingoliloeng tsohle s . *Tlhokomeliso: Bakeng sa ba se nang Testamente ea Khale, sebelisa lithuto tse 2 tsa Testamente e Ncha .*

Bokhoni ba Testamente ea Nije 1

Beke ea 1, 2 Johanne 1-12
Beke ea 3, 4 Johanne 13-21, 1, 2, 3 Johanne, 1 Petrose
Beke ea 5, 6 2 Petrose, Bagalata, Jakobo,
1, 2 Bathesalonika, Luka 1
Beke ea 7, 8 Luka 2-11
Beke ea 9, 10 Luka 12-24
Beke ea 11, 12 Liketso 1-14
Beke ea 13, 14 Liketso 14-28
Beke ea 15 Mareka 1-13

Bokhoni ba Testamente ea Nije 2

Beke ea 1 Mareka 1-13
Beke ea 2, 3 Mareka 14-16, 1 Ba-Korinthe 1-16
Beke ea 4, 5 2 Bakorinthe, 1, 2 Timothea, Tite
Beke ea 6, 7 Baroma, Baefese
Beke ea 8, 9 Baheberu, Bafilipi,
Bakolose, Filemone
Beke ea 10, 11 Mattheu 1-15
Beke ea 12, 13 Mattheu 16-28
Beke ea 14, 15 Juda, Tšenolo

Bokhoni ba Testamente ea Khale 1

Beke ea 1 Genese 1-29
Beke ea 2 Jobo
Beke ea 3 Genese 30 - Exoda 4
Beke ea 4 Exoda 5-29
Beke ea 5 Exoda 30 - Levitike 13
Beke ea 6 Levitike 14 - Numere 6
Beke ea 7 Numere 7-26
Beke ea 8 Numere 27 - Deuteronoma 13
Beke ea 9 Deuteronoma 14 - Joshua 7
Beke ea 10 Joshua 8 - Baahloli 8
Beke ea 11 Baahloli 9 - Ruthe - 1 Samuele 8
Beke ea 12 I Samuele 9 - 2 Samuele 2

Beke ea 13 II Samuele 3 - 2 Samuele 24
Beke ea 14 Lipesaleme 1-70
Beke ea 15 Lipesaleme 71-126

Bokhoni ba Testamente ea Khale 2

Beke ea 1 Lipesaleme 127-150, Liproverbia 1-24
Sefela sa Lifela
Beke ea 2 Liproverbia 25-31, Moeklesia,
1 Marena 1-10
Beke ea 3 1 Marena 11 - 2 Marena 9
Beke ea 4 2 Marena 10 - 1 Likronike 7
Beke ea 5 1 Likronike 8 - 2 Likronike 8
Beke ea 6 2 Likronike 9-36
Beke ea 7 Obadia, Joele, Jonase, Hosea
Amose, Esaia 1-12
Beke ea 8 Esaia 13-46
Beke ea 9 Esaia 47-66, Nahume,
Sofonia, Jeremia 1-9
Beke ea 10 Jeremia 10-35
Beke ea 11 Jeremia 36-52,
Habakuke, Lillo Tsa Jeremia
Beke ea 12 Ezekiele 1-28
Beke ea 13 Ezekiele 29-48, Daniel 1-4
Beke ea 14 Daniele 5-12, Esdrase,
Haggai, Esthere 1-6
Beke ea 15 Esthere 7-10, Zakaria
Nehemia, Malakia

Thuto le Tlhaloso

Isa pampiri ea beke le beke e akaretsang Who, What, When, Where, Hobaneng le Joang. U tla etsa lithuto tse 'maloa tsa mantsoe mme u ithute hore tsela eo lentsoe le sebelisitsoeng ka eona e tla hlalosa moelelo oa lona.

Beke ea 1 Bible e Hokae?

Tšoara ka hlooho Baroma 3: 1-2, Pesaleme ea 147: 19-20, Baheberu 1: 1-2. **Karolo ea 1** - Mangolo a Sejuda - Kereke ea Pele e nkile qeto ea hore haeba u sa khone ho hokela tokomane ka kotloloho ho e mong oa Baapostola ba pele ba 12 (lipaki tsa hae le motheo oa Kereke) ha se Lengolo. Bala makhetlo a 3 Deuteronoma 18: 15-22 (18 E tla ba Mojude), ho ne ho tebile hakae haeba Moprofeta a fositse temaneng ea 20, 22. Baprofeta ba ile ba fana ka tšenolo e tsoang ho Molimo. Le ka mohla u se ke ua nahana kapa ua

hakanya. Ha ho ka etsahala hore a fose, ke moporofeta wa bohata ho fihlela letsatsi leo a shwang ka lona. Bala Baefese 3: 1-5 (ka se-Gerike, "Baapostola bao e leng Baprofeta"). Liketso 1: 8, 15-26 ho ne ho hlokahala eng ho nka sebaka sa Judase joalo ka Moapostola le paki ea tsoho ea Jesu le lithuto tsa hae? le Johanne 15:27, 2 Petrose 1:16, 1 Bakorinthe 9: 1, 14: 37-38 (Hlokomela hore Baapostola ba ka laela Likereke). Ho hlokahala eng ho 2 Ba-Korinthe 12: 11-12? Baapostola ba bakae e ne e le Bajude? **Karolo ea 2** - Lengolo le Phefumolohile Molimo - Lengolo le boletsoeng ke Molimo le re 2 Timothea 3:16. Bala Genese 2: 4-7. Ho etsahalang ha Molimo a phefumolohela ho motho kapa ka Mangolong? Bala makhetlo a 2 1 Petrose 1: 16-21, Johanne 15: 26-16: 15 (hlokomela 13), 1 Bakorinthe 2: 1-13. Temana ea 13 Moea o Halalelang o nka seo a se utloileng, o sebelisa mehopolo le mantsoe a Baapostola, mme oa re ruta. Kereke ho tloha qalong e sebelitse lingoliloeng tsa Baprofeta (Baapostola le bona ke Baprofeta) e le mohloli oa 'nete bakeng sa Kereke. Bala Baefese 2: 19-22 Ha ho mohla re kenyelletsang motheo.

Beke ea 2 Feela, ea Lokileng, Moahloli

Ba bangata ba ferekanya Pholoso (Botlalo), le tokafatso e etsahalang ka pele ho moahloli (e nepahetseng le e fosahetseng, ea molato kapa ea hlohang molato). Litemana tsohle tse nang le mefuta eohle ea lentsoe la Segerike bakeng sa tokafatso li teng mona (motso o bitsoa: Dike). U kanna ua hloka ho bala moelelo o fokolang ka linako tse ling ho bona hore na o sebelisoa joang. Tlhokomeliso: 5, 5, 5 e bolela hore lentsoe le hlaha makhetlo a 3 temaneng. Ngola mekhoha eo e fetoleloang ka eona, 'me u tle le tlhaloso ea hau bakeng sa moelelo. **Ho loka, Toka: Matheu** 1:19, 3:15, 5: 6, 10, 20, 45, 45, 6:33, 9:13, 10:41, 11:19, 12:37, 13:17, 43, 49, 20: 4, 7, 13, 21:32, 23:28, 29, 35, 25:37 **Mareka** 2:17, 6:20 **Luka** 1: 6, 6, 17, 75, 2:25, 5 32:32 , 7:29, 35, 10:19, 29, 12:14, 57, 13:27, 14:14. 15: 7, 16: 8, 9, 10, 11, 15, 18: 6, 9, 11, 14, 20:20, 23:41, 47, 50 **Johanne** 5:30, 7:18, 24, 16: 8, 10, 17:25 **Liketso** 1:18, 3:14, 4:19, 7:24, 26, 27, 27, 35, 52, 8:23, 10:22, 35, 13:10, 39, 39, 17:31, 18:14, 22:14, 24:15, 15, 20, 25, 25:10, 11, 15, 28: 4 **Baroma** 1:16, 17, 18, 18, 29, 32, 2: 8, 13, 13, 26, 3: 4, 5, 5, 5, 10, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26, 26, 28, 30, 4: 2, 3, 5, 5, 6, 9, 11, 11, 13, 22, 25, 5: 1, 7, 9, 16, 17, 18, 18, 19, 21, 6: 1, 7, 9, 13, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 7:12, 8: 4, 10, 30, 30, 33, 9: 1, 10, 28, 30, 30, 30, 31, 31, 31: 10, 3, 3, 4, 5, 6, 10, 14:17, **1 Bakorinthe** 1:30, 4: 4, 6: 7, 8, 11, 13: 6, 15:34 **2 Bakorinthe** 3: 9, 5:21, 6: 7, 14, 7: 2, 12, 12, 9: 9, 10, 11:15, 12:13 **Bagalata** 2:16, 16, 16, 17, 21, 21, 3, 6, 8, 11, 11, 21, 21, 24, 4:12, 5: 4, 5, 5 **Baefese** 4:24, 5: 9, 6: 1, 14 **Bafilipi** 1: 7, 11,3: 6, 9, 9, 4: 8 **Bakolose** 3:25, 25, 4: 1, **2 Bathesalonika** 1: 5, 6, 9, 2:10, 10, 12, **1 Timothea** 1: 9, 3:16, 6:11, **2 Timothea** 2:19, 22, 3:16, 4: 8, **Tite** 1: 8, 2:12, 3: 5,

7 Filemone 18, **Baheberu** 1: 9, 5: 1 3, 6:10, 7: 2, 8:12, 10:38, 11: 4, 7, 33, 12:11, 23, **Jakobo** 1:20, 2:21, 23, 24, 25, 3: 6, 18, 5: 6, 16, **1 Petrose** 2:23, 24, 3:12, 14, 18, 18, 4:18, **2 Petrose** 1: 1, 13, 2: 5, 7, 8, 8, 9, 13, 15, 19, 21, 3:13, **1 Johanne** 1: 9, 9, 2: 1, 29, 29, 3: 7, 7, 10, 12, 5, 17, **Juda** 7, **Tšenolo** 2:11, 6: 6, 7: 2, 3, 9: 4, 10, 19, 11: 5, 5, 15: 3, 4, 16: 5, 7, 18: 1, 19: 2, 8, 11, 22: 11, 11, 11. Bala makhetlo a 5 ho Baroma 3 ebe u hlalosa tokafatso.

Beke ea 3 Ha e ea bolokeha

Ka hlooho Liketso 4:12. Ka tlase ke temana e ngoe le e ngoe e nang le mofuta o mong le o mong oa lentsoe bakeng sa pholoho. Ngola mekhoha eohle e fapaneng eo lentsoe la pholoho le fetolelitsoeng ka eona ebe u ngola tlhaloso ea hau. Ho boleloa lentsoe la Segerike: Sodzo. **Karolo ea 1** - Ke lebitso lefe le fuoeng Mesia 'me hobaneng, Matheu 1:21. Matheu yohle a Mmontsha a pholosa batho ba Hae. Eseng ho ba lokafatsa kapa ho ba kenya leholimong! **Matheu** 1:21, 8:25, 9:21, 22, 22, 10:22, 14:30, 16:25, 18:11, 19:25, 24:13, 22, 27:40, 42, 27 40:40, 42, 49. **Mareka** 3: 4, 5:23, 28, 34, 6:56, 8:35, 35, 10:26, 52, 13:13, 20, 15:30, 31, 16: 16. **Luka** 1:47, 69, 71, 77, 2:11, 30, 3: 6, 6: 9, 7:50, 8:12, 36, 48, 50, 9:24, 24, 56, 13:23, 17:19, 33, 18:26, 42, 19: 9, 10, 23:35, 37, 39. **Johanne** 3:17, 4:22, 42, 5:34, 10: 9, 11:12, 12:27, 47. **Liketso** 2:21, 40, 47, 4: 9, 12, 4:12, 5:31, 7:25, 11:14, 13:23, 26, 47, 14: 9, 15 : 1, 11, 16:17, 30, 31, 27:20, 31, 34, 28:28. **Baroma** 1:16, 5: 9, 10, 8:24, 9:27, 10: 1, 9, 10, 13, 11:11, 14, 26, 13:11. **1 Bakorinthe** 1:18, 21, 3:15, 5: 5, 7:16, 16, 9:22, 10:33, 15: 2. **2 Bakorinthe** 1: 6, 6, 2:15, 6: 2, 2, 7:10. **Baefese** 1:13, 2: 5, 8, 5:23, 6:17. **Bafilipi** 1:19, 28, 2:12, 3:20. **1 Bathesalonika** 2:16, 5: 8, 9. **2 Bathesalonika** 2:10, 13. **1 Timothea** 1: 1, 15, 2: 3, 4, 15, 4:10, 16. **2 Timothea** 1: 9, 10, 2:10, 3:15, 4:18. **Tite** 1: 3, 4, 2:10, 11, 13, 3: 4, 5, 6. **Baheberu** 1: 4, 2: 3, 10, 5: 7, 9, 6: 9, 7:25, 9: 28, 11: 7. **Jakobo** 1:21, 2:14, 4:12, 5:15, 20. **1 Petrose** 1: 5, 9, 10, 3:21, 4:18. **2 Petrose** 1: 1, 11, 2:20, 3: 2, 15, 18. **1 Johanne** 4:14. **Juda** 3, 5, 23, 25. **Tšenolo** 7:10, 12:10, 19: 1, 21:24. **Karolo ea 2** - Se latelang ke lentsoe la pholoho, le kopantsoe le lentsoe bakeng sa monahano, "monahano o bolokiloeng." **Mareka** 5:15, **Luka** 8:35. **Liketso** 26:25, **Baroma** 12: 3, **2 Bakorinthe** 5:13, **1 Timothea** 2: 9, 15, 3: 2. **2 Timothea** 1: 7. **Tite** 1: 8, 2: 2, 4, 5, 6, 12. **1 Petrose** 4: 7. **Karolo ea 3** - Ngola tlhaloso eo u tlil'o e rarolla. Bala 1 Timothea 2: 8-15 'me u hlalose temana ea 15. Hlalosa Bafilipi 2:12. Hlokomela hore u sebetsa ntle o R fumane poloko ea ka empa ha ho mohla tokafatso ea hao!

Beke ea 4 Khotso le Molimo

Tšoara ka hlooho: Bakolose 2: 9-10 . Khotso ka Mangolong le Molimo kamehla ke lentsoe la Seheberu le phatlalatsang: shalom. Hangata e fetolela: ho lefa sekoloto, tlatsa, khutlisa, folisa kapa u lokise lintho. Ngola mekhoha eo e fetoleloang ka eona 'me u be le tlhaloso ea hore na ho ba le SHALOM le Molimo ho boelang. Kenya lentsoe SHALOM temaneng ka 'ngoe' me u le bitse ha u ntse u tsamaea. Ho na le litemana tse ngata haholo hore u li thathamise kaofela kahoo li bale ho fumana tlhaloso ea hau . **Genese** 15:15, 29: 6, 6, 37: 4, 14, 14, 41:16, 43:27, 28, 44: 4. **Exoda** 18: 7, 21:34, 26, 36, 36, 22: 1, 3, 3, 4, 7, 11, 12, 14. **Levitike** 6: 5, 26: 6. **Numere** 25:12. **Deuteronoma** 7:10, 23: 6, 21, 32:35. **Baahloli** 11:13, 18:15. **Ruthe** 2:12. **1 Samuele** 17:18, 22, 25: 5, 6, 6, 30:21, **2 Samuele** 3:39, 18:29, 32, 20: 9. **1 Marena** 2: 5, 6: 7, 7:51, 8:61, 11: 4, 15: 3, 14. **2 Marena** 4: 7, 26, 26, 26, 26, 5:21, 22, 9: 11, 17, 20: 3. **Nehemia** 6:15. **1 Likronike** 12:38, 18:10, 28: 9, 29: 9, 19. **2 Likronike** 5: 1, 8:16. **Esdrase** 5:16, 9:12 **Esthere** 2:11. **Jobo** 9: 4. **Pesaleme ea** 29:11, 31:23, 34:14, 50:14, 56:12, 61: 8, 62:12, 66:13, 69:22, 73: 3, 76:11, 91: 8, 119 : 165. **Liproverbia** 6:31, 7: 4, 11: 1, 13:21, 16: 7, 22:27, 25:22. **Moeklesia** 5: 4, 4. **Pina ea Songs** 8:10, **Esaia** 9: 6, 7, 19:21, 26: 3, 12, 34: 8, 42:19, 53: 5, 54:10, 57:21 , 60:20, 65: 6. **Jeremia** 13:19 (e felletseng kapa e felletseng) 18:20, 28: 9, 29: 7, 7, 11, 51:24. **Joele** 2:25. **Mikea** 3, **Nahume** 1:15. Tse fetang 80 ka makhetlo a ho e fetolela "nyehelo ea khotso," Leha ho le joalo nyehelo ea lentsoe, ha se ka mangolong a Seheberu. U fihlile ka tlhaloso efe? U sebelisa tlhaloso ea hau hlalosa: Johanne 14:27, 16:33, Baroma 5: 1, 8: 6, 14: 17-19, 15:13, 33, Baefese 1: 2, 2: 14-17, 4: 1- 3, 6:15, Bafilipi 1: 2, 4: 6-9, Bakolose 1: 2, 20, 3:15.

Beke ea 5 Evangeli ke eng

Tšoara ka hlooho 1 Bakorinthe 15:22, Baroma 5:12 . Ke joang Balevi ba ileng ba ntša karolo ea leshome ho Melchi zedek ho Ba-Heberu 7: 1-10? Likatse li tsoala likatse, baetsalibe ba tsoala baetsalibe. Bala Genese 1-2, ebe khaolo ea 3 makhetlo a mahlano. Ngola hore na ke joang ho etsa sebe ka kena ka ho sa lefatše. Bala makhetlo a 5 Baroma 5: 6-21, hlalosa temana ea 12. Bala 1 Bakorinthe 15: 20-28, Jeremia 17: 9, Baroma 3: 9-31, 6:23, 7: 7-8: 1. Bala makhetlo a 2 John 1 'me u hlalose hore na John o ruta joang hore u tseba, kapa ha u tsebe, Molimo.

A thakhisoa le Krete kapa kantle ho Krete: Bala Luka 9:23, 14:27. E haholo motho o lokela ho nka sefapano e le ho tsamaea le Jesu ho thakhisoa, kapa ba tla thakhisoa ntle Jesu (ka ho le letšehali hae kapa le letona hae). Bagalata 2:20, 5:24, 6:14, Bakolose 2: 20-3: 4. Ho na le litemana bakeng sa Matšoao ana kaofela: Moqhaka oa meutloa ho thohako. "Ho rohakoe ea leketlileng holim'a patsi / sefate" (eseng leholimong kapa

lefatšeng , Tšenolo 20:11). Letsoho le bonoa e le seo u se etsang. Mekhoa ena ke tsela eo u tsamaeang ka eona kapa eo u phelang ka eona. O khokhothetsoe thohakong ea seo monna a se entseng. Ho shapa (sephali) le hona ho fetoleloa e le mafu, ho hlalosa bohloko. Pelo ke mohloli oa libe tsohle le pefo. Lefifi le bolela ho lahloa ke Molimo. Hlobotse ke lihlong. Liheleng ile entsoeng bakeng sa diabolose le mangeloi a hae.

Beke ea 6 Hlahloba le sebelisa lipampiri tsa hau. Teko ea boikhethelo.

Beke ea 7 Matsatsi a ho Qetela

Tšoara ka hlooho litemana tse 2 tseo u li khethileng. Ka tlase ke litemana tsa mantlha matsatsing a morao tjena. Ngola tlhaloso ea seo u se bonang. Bala buka ea Daniele, mebuso ea hae e 4 ke: Babylona, Persia, Greece, Roma. Khaolo ea 9 ke 70 bosupa le bosupa ea lilemo (e le beke ea lilemo tse), kapa lilemo tse 490. Ho fanoe ka letsatsi leo Mesia a neng a tla shoa ka lona. Bala Mattheu 24-25, Mareka 13, Luka 17, 21, 1 Bathesalonika 5, 2 Bathesalonika, 2 Timothea 3: 1-9 (ka Kerekeng), 2 Peter 3, Tšenolo. Bala hape tsena haeba u na le nako. Hlokomela bothata ba matichere a bohata.

Beke ea 8 Moea = bophelo, takatso

Tšoara ka hlooho Ezekiele 18: 4. Seheberu se bitsoa NEPHESE, le Segerike Psuche. Moea ke bophelo ba motho, tšepo le litoro tsa hae. Bala mme o emisetse phetolelo ka lentsoe, moya. Ngola mekhoha eohle eo lentsoe moea le fetoletsoeng ka eona litemaneng tsena 'me u fane ka tlhaloso ea hau. Genese 1:20, 21, 34: 3, 8, 35; 18, Levitike 5: 1, 2, 4, 6: 2, 17:11, 14 (likokoanyana ha li na mali kahoo ha li na moea) meea ea bafu ho 19:28, 21: 1, 11, 26:16, 30, Deuteronoma 12:23, 14:26, 26, v18: 6, 19:21, 21:24 (ho ea ka takatso ea moea oa hae), 1 Samuele 2: 33, 35 (kelello), 18: 1, 20:17. 2 Samuele 3:21, 17: 8. 1 Likronike 28: 9. Jobo 10: 1, 1, 18: 4, 32: 2 (mokhoa oa bophelo), 41:21 (phefumoloho), Pesaleme ea 10: 3, 13: 2, 16:10, 27:12, 35:13, 41: 2, 69:10, 77: 2, 78:18, 88: 3, 14, 105: 18 (he = moea), 106: 15, 119: 28. Maele 6:16 (Eena = moea) 8:36, 11:17, 12:10, 14:10 (Ke = moea), 23: 2 (takatso ea lijo), 7 (pelo), 28:25, 31: 6 (pelo), Sefela sa Lifela 1: 7, 3: 1, 2, 3, 4, Esaia 1:14, 3:20 (lebokose la moea - setlolo), 53:10, Jeremia 2: 234 (monyaka oa moea), 15 : 1 (kelello), 9, 31; 25, 34:16, 51:14, Lillo tsa Jeremia 3:51, 23:17, 18 (kelello), Mikea 7: 3. Habakuke 2: 5. Mattheu 6:25, 25, 10:28, 20:28, 22:37, 26:38. Mareka 3: 4 8:35, 35, 36, 37, 14:34. Luka 1:46, 2:35, 9:56, 12:19, 22, 23, 14:26. Johanne 10:11, 15, 24 (rona = meea ea rona), 25, 27, 13:37, 38. Liketso 2:41, 43, 3:23, 4:32, 14: 2 (Mehopolo), 22, 15 : 24, 26, 20:10, 24. Baroma 2: 9, 13: 1, 16: 4. 2 Bakorinthe 12:15 (uena = moea). Baefese 6: 6. Bafilipi 1:27, 2:30. Bakolose 3:23. 1 Bathesalonika 2: 8, 5:23. Baheberu 4:12, 6: 9 (soul = sekepe motho a sesisa

ka sekepe), 10:38, 10:39, 12: 3 (mind), 13:17. 1 Petrose 1: 9, 22, 2:11, 25. 2 Petrose 2: 8, 14. Tšenolo 6: 9 (moea o maling), 18:14. U ka hlalosa lentsoe joang: MOEA? Johanne 15:13 motho o tela eng? Soulsh ke lentsoe le hlalosa banna ba nama. Hlalosa litemana tsena ka lentsoe Soulsh ho tsona: Bala makhetlo a 5 ho 1 Bakorinthe 2: 1-3: 4. Ho 2:14 “motho ea pelo e ntle” ke bothata. Hlalosa hore na hobaneng. 1 Ba-Korinthe 15:44, 44. BALA makhetlo a 5 Jakobo 3: 13-18 'me u hlalose 15 le Juda 19 tsa nama = tsa moea.

Beke ea 9 Moea, Kelello, Leha t

U nahana ka moea oa hau Mangolong, u phefumoloha , u na le maikutlo, hape e fetolela ho pholile, ho phomola kapa ho fofonela. Ha u ntse u bala kenya lentsoe, MOEA, litemaneng sebakeng sa lintho tse ling ho bona hore na le kena joang. Seheberu se phatlalatsa: ruach, Segerike se phatlalatsa : Pneuma. Genese 1: 2, 3: 8, 6: 3, 6: 17, 7: 22, 8: 21 (“o ile a utloa moea o phomolang” poleloana e tloaelehileng ea Seheberu) 26: 35, 27: 27, 27, 27 (monko, 27, 27), 41: 8, 45:27. Exoda 5:21, 6: 9, 15: 8, 15:10, 29:18 (“moea oa phomolo” 25, 41). Numere 14:24, 16:22, Joshua 2:11. Baahloli 8: 3, 16: 9 (e nkha mollo). 1 Samuele 1:15, 16:14, 15, 16, 23 (khatholoho ke moea o mocha), 30:12. 2 Samuele 22:11. 1 Marena 10: 5, 18:45, 21; 5, 22:23. 1 Likronike 9:24. 2 Likronike 21:16. Jobo 7:11, 10:12. Pesaleme ea 18: 120, 31: 5, 32: 2, 51:10, 17, 77: 3, 6, 78: 8, 104: 4, 143: 7. Maele 11:13 (“amen spirit”), 14:29 (“Mang kapa mang ea nang le nako e telele ea linko” hape “o haelloa ke moea”), 15: 4, 13, 16: 2, 19, 32, 17:22 (depression) , 18:14, 14, 25:28. Moeklesia 7: 8, 8, 9 (“ moea o molelele” le “moeeng o molelele”), 8: 8, 10: 4, Esaia 11: 3, 19: 3, 14,25: 4, 29:10, 24, 38:16, 41:29, 54: 6 (sithabetse maikutlo), 58:11 (metsi ke moea). Jeremia 13:24, 31:12 (metsi ke moea) 49:32, 36, 51:11. Lillo Tsa Jeremia 4:20. Ezekiele 3:14, 14 (moea o chesang = bohale), 11:19, 13: 3, 18:31. Daniele 4: 8, 9, 5:11, 12, 14, 20, 7:15. Hosea 5: 4, 9: 7 (monna oa moea), Mikea 2:11. Mattheu 5: 3, 10: 1, 20, 26:41. Mareka 2: 8, 3:11, 8:12, 9:17, 14:38. Luka 1:47, 80 (kelello), 2:40, 4:33 (“moea oa moetselletsitsi ea sa hloekang”), 6:18, 7:21, 8: 2, 29, 10:21, 23; 46. Johanne 4:23, 24, 24, 6:63, 63, 11:33, 13:21. LIKETSO 6:10, 7:59, 11:28, 16:16, 17:16 (kelello), 18: 5, 18:25, 19:21, 20:22 (kelello e entsoe). Baroma 1: 4, 9, 2:29, 7: 6, 8: 6, 9, 8:15 (ho nahana, 15), 16, 11: 8, 12:11. 1 Bakorinthe 2:11 (ho nahana ka kelello), 12, 4:21, 5: 3 (monahano), 4, 5, 6:20, 7:34, 14:15, 15 (Puo ea Sejuda e tsoanang, ho bolela ntho e tsoanang makhetlo a 2), 16, 32 (hopola monna ea sa tsebeng ho busa kapa ho laola moea oa hae ke sethoto ho Maele), 15:45, 16:18. 2 Bakorinthe 2:13 (o koatile), 3: 6, 6 (ho nahana), 4:13, 7: 1 (monahano). Bagalata 6: 1, 18. Baefese 1: 17-18 (bohlale, tsebo, le mahlo a ho utloisisa (bona ka kelello, moea), 4:23 Bafilipi 1:27, 3: 3 Bakolose 2: 5. Timothea 1: 7 Baheberu 1: 7,

14, 4:12, 12:23. Jakobo 2:26, 4: 5.1 Petrose 3: 4.1 Johanne 4: 1, 2, 3, 6. Hlokomela hore moea o sebitsana le tumelo ea hau, monahano, kutloisiso, maikutlo, monko o monate oa maikutlo oo u o behang ha ba bang ba u mamela. (Mokreste wa tlhaho, maikutlo, boithati) Hlalosa Baefese 1: 15-21, 4: 17-24 (hlokomela kelello kapa moya ho 17, 23) Hlalosa 2 Bakorinthe 2: 12-17 (monko o monate wa moya o tswang ho OT). Hlalosa fra grance tsa bophelo kapa lefu .

Beke ea 10 Ho utloisisa Molao

Ka hlooho Baroma 6: 14-15. Bala buka ea Ba-Galata, ebe makhetlo a 5 Bagalata 3: 1-29 le 4: 21-31 'me u hlalose molao. Bala Baroma 2: 12-16, 3: 1-31, 4: 1-5 (o ne a le pele Molao o fanoa) Liketso 15: 1-29 'me u ngole liqeto tsa bona ka mantsoe a hau. Bala makhetlo a 3 Baheberu 8, Bakolose 2: 11-23 'me u hlalose. A na u ka ja moriti oa apole? Hobaneng ha molao o bitsoa seriti? Bala Liketso 10: 1-11: 17, Peter o ntse a rutoa ka tsela ea Sejuda ea meriti le lipapiso. Litšoantšetso ho 10: 11-16 ke life? Libopuo li emetse eng ho 11:18? Ho Levitike mabitso a Seheberu a liphofolo tse sa hloekang a fana ka moelelo. Linonyana tse sa hloekang li hlaloso e le Screamer, e 'ngoe ke Ripper, e' ngoe ke se lihelang. Bana ba tsoana le banna ba sa hloekang 'me ba etsa se tsoanang. Joaloka buka ea litšoantšo bakeng sa ngoana. Ngola thuto ea Testamente e Ncha ka Molao. Ho Mattheu 5: 17-18 lentsoe lena, ho fihlela, le bolela eng? Na Jesu o ile a felisa mahlabelo a likonyana le lipoli? Molao ke oo!

Beke ea 11 Khanya (ka Seheberu: Caved, Greek: Doxa)

Tsoara ka hlooho: 1 Ba-Korinthe 10:31, 2 Ba-Korinthe 1:20 (hlokomela tlhaloso ea Paulose). Lentsoe lena le bolela boima, kapa boima mme le fetolela: ruile, tebile, bohlokoa, butle. Thathamisa mekhoha eo e fetoletsoeng ka eona, kenya lentsoe khanya (boima), temaneng ka 'ngoe sebakeng sa phetolelo, 'me u tle le tlhaloso ea hau. Genese 13: 2, 18:20, 41:31, 43: 1, 47: 4 13. Exoda 4:10, 10, 5: 9, 8:24, 9: 7, 12:38, 14: 4, 17 , 18, 17:12, 19:16, 20:12, 34:19. Deuteronomi 28:58. Baahloli 1:35, 13:17, 20:34, 1 Samuele 4:18, 5: 6, 11, 6: 6, 31: 3. 2 Samuele 6:20, 13:25. 1 Marena 12:10, 14. 1 Likronike 10: 3. Nehemia 5:18, Jobo 6: 3, 14:21, 23: 2, 33: 7. Pesaleme ea 32: 4, 38: 4, 87: 3, 149: 8 (bahlomphahi). Liproverbia 3: 9, 8:24, 27: 3. Esaia 1: 4, 6:10, 21:15, 24:20, 26:15, 29:13, 50: 3, 59: 1, 66: 5. Ezekiele 27:25. Mattheu 4: 8, 6:13, 29, 16:27, 19:28, 24:30. Johanne 2:11, 5:41, 44, 44, 7:39, 8:54, 54, 12:16, 23, 28, 28, 16:14, 17: 1, 1, 4, 5, 10, 21 : 9. 1 Bakorinthe 11: 7, 15: 40-43. 2 Bakorinthe 3: 7, 7, 8, 9, 9, Baefese 1: 6, 12, 14, 17, 18, 3:13. Bafilipi 3:19, 21. Bakolose 1:11, 27, 27, 3: 4. Juda 8. Bala makhetlo a 2 1 Samuele 2: 22-36. Khanya ho temana ea 29 (mafura a linyehelo e ne e le a Molimo, ho pele ke a pele), temana ea 30 khanya e hlaha

makhetlo a mabeli, "Bao ke nang le boima ba 'mele le bona ba na le boima ho nna." Bala makhetlo a 3 1 Ba-Kor. 15: 35-43 Ho 41 ntho e ngoe le e ngoe e na le khanya, kapa polelo e boima ea eona: batho, linonyana, liketsahalo. Lentsoe khanya le fetoleloa sebeteng, makhetlo a 14, hobane ke karolo e boima ea litho. Kahoo ka mahlabelo Molimo o batla sebete, kapa khanya. Bala makhetlo a 3 ho 1 Bakorinthe 10: 23-11: 1 'me u hlalose temana ea 31. (hlokomela hore nama ke khanya ea lijo). Bala makhetlo a mabeli 2 Ba-Korinthe 3-4 'me u bapise khanya tse peli.

Beke ea 12 Satane le Bademona

Tšoara ka hlooho 1 Johanne 4: 1. Lebitso, Satane, le bolela ho hlasela kapa ho hanela. Sebopelo sa basali se fetolela ho qosa, ho seba kapa ho etselletsa. Lebitso, Diabolose, le bolela ho seba kapa ho bua ka nqa tse peli ka nako e le 'ngoe. Ho 1 Timothea 3: 8-13 hlokomela 11 moo ketselletso e leng lentsoe la Segerike "she-diabolose" Johanne 8: 37-47, hlokomela 44. 2 Bakorinthe 11: 3-4 (thetsa ka bareri), le 1 Timothea 3: 11-14. Ngola mashano a Satane ho Genese 3. Noha ke lentsoe la Seheberu, Nachash, le bolelang 'mala oa boronse, empa hape le bolela ho etsa molumo oa ho hoeshetsa (lesebo!). Ha a sebela mohopolo oa hau kapa moea oa hau, o leshano, joalo ka ha Jesu a boletse. O sebetsa kelellong ho etsa hore bobele bo shebahale hantle. 2 Bakorinthe 11: 13-15. Jobo 1: 1-2: 10, 38: 7 (Linaleli ka Bibeleng hangata ke Mangeloi, kaofela, temaneng ena ho bolela hore ho ne ho se sebe), 41: 1-34 Leviathane drakone (litsebi tse ling li lumela hore sena ke Satane). Tšenolo 12: 1-13: 10, 17: 1-18 (lihlooho tse ileng tsa hlorisa Israele: Egypt, Babilona, Persia, Asiria, Greece, Roma, Roma ho tloha bafung). Litemana tse peli li bua le moea o kamora monna eo: Esaia 14: 1-21, Ezekiele 18: 1-19. 1 Likronike 21: 1-30 Bothata bo ho Numere 1 moo Baprista ba balang batho ka ho hloeka (o ka loana) kapa ba sa hloeka (o tla shoela lintoeng tsa Molimo) mme David ha se Moprista. Hopola hore Saule o ile a leka ho ba Moprista! 1 Johanne 5:19 (ka ho otloloha "tsamaiso eohle ea lefatše e ho e mobe," mantsoe a mang a eketsoa ke bafetoleli) Baefese 2: 1-2 (re hema moea oa hae, mehopolo le lifilosofi tsa hae) 3: 8-11, 6: 10-20. Jakobo 3: 13-18. Ho 1 Johanne 2: 12-14 u ka ba matla joang 'me ua hlola Satane? Hlokomela ho batho ba 20 bohle ba Molimo ho tlotsoa ha hae ho bona nnete ea hae. Luka 4: 1-13. Tšenolo 20: 1-10.

Beke ea 13 Hlahloba le sebelisa lipampiri tsa hau. Teko ea boikhethelo.

Tlhabollo le Borutuoa

Thupelo ena e akaretsa lintho tseo u tla sebetsana le tsona khafetsa bosebeletsing. **Mosebetsi:** Fana ka leqephe le le leng kapa a mabeli Bekeng e 'ngoe le e' ngoe ka seo Bible e se rutang ka taba ka 'ngoe. Tsena ke ho araba: Ke mang, Ke eng, Neng, Hokae, Hobane'ng hona joang?

Beke ea 1 Ho Sebelisa Lengolo ho Lokisa Maphelo

Tšoara ka hlooho Johanne 17:17, 2 Timothea 3: 16-17 (ka ho hlaka "Molimo o ile a phekumoloha" joalokaha A entse ho Adama), Mattheu 22:29. Bala makhetlo a 5 Johanne 8: 31-47, 2 Peter 1: 10-21 'me u latele Tataiso ea Mosebetsi. Bala 1 Timothea 4 bonyane makhetlo a 3 (temana ea 13 e balloa sechaba). Poloko, kapa Boloka, mona e bolela ho u folisa. Hlalosa hore na Mangolo a lekana joang ho seo balumeli ba se hlohang.

Beke ea 2 Ho arolelana Kosepele

(Karolo ea 1) Tšoara ka hlooho Molao e mene ea Moea le litemana tsena. Molao 1. Molimo oa u tsotella: Johanne 3:16. Molao 2. Motho o na le sebe 'me o arohane le Molimo: Baroma 3:23. Molao 3. Jesu Kreste ke eena feela tokisetso ea Molimo ea sebe sa hao: Johanne 14: 6. Molao oa 4 Re tlameha ho ipolela re le baetsalibe 'me re kope Jesu ho re tsoarela: Baroma 10: 9, Baefese 2: 8.

(Karolo ea 2) Tšoara ka hlooho Tsela ea Baroma. Baroma 3:10, 3:23, 5:12, 6:23, 5: 8, 10: 9-10, 10:13.

(Karolo ea 3) Abelana evangeli le batho ba 2.

Beke ea 3 Molimo o bōpile monna le mosali

Tšoara ka hlooho: Mattheu 19: 4-6, Genese 2:24 (nama le takatso ke lentsoe le le leng la Seheberu). U sebelisa Tataiso ea Kabelo, bala le ho hlophisa Lithuto tsa Bible ka Lenyalo. Bala makhetlo a 5 Genese 1: 26-3: 24, 5: 1-2. Bala Mattheu 19:10, Baefese 5: 22-6: 4, Bakolose 3: 18-21, Tite 2: 1-8, 1 Peter 2: 21-3: 12, 1 Timothea 3: 1-5, Liproverbia 5, 31. Bala Sefela sa Lifela.

Beke ea 4 Bohloeki ba Thobalano, Tlhalano le Ho Nyala Hape

Tšoara ka hlooho Liproverbia 6: 32-33, Ba-Heberu 13: 4. Ngola leqephe le le leng kapa a mabeli liqetong tsa hau. Haeba u na le nako, bala maele 'me u hlokomele litemana ka taba ena. **Karolo ea 1 Tlhalo** - Mattheu 5: 27-32, Mattheu 19: 1-12, Liproverbia 6: 20-35, Malakia 2: 13-16, Deuteronomo 6: 1-9, 7: 3-4, Joshua 23: 12-13, Esdrase 9: 1-15, Nehemia 13: 23-27. **Karolo ea 2 Ho nyala hape** - Baroma 7: 1-3, 1 Timothea 5: 3-16, Bala makhetlo a 3 ho 1 Bakorinthe 7. Hlokomela: "Moreneng feela," 2 Ba-Korinthe 6: 14-16. **Karolo ea 3 Bohloeki ba Thobalano:** Ba-Heberu 13: 4, 1 Ba-Thessalonika 4: 1-8, Liproverbia 5, 1 Ba-Korinthe 7: 1-5 (Temana ea 1

“tšoara” e sebelisitsoe Mangolong a ho hotetsa lelakabe le ho letsa 'mino). Karabo ke efe mabapi le bohloeki ba thobalano?

Beke ea 5 Bakreste le Chelete

Tšoara ka hlooho: 2 Marena 4: 7, Liproverbia 21:20 . **Karolo ea 1 Sebopeho** - Bala bonyane makhetlo a mahlano: Baheberu 13: 5-6, Mattheu 6: 19-34, Bafilipi 4: 4-20. Bala, Malakia 3: 7-10 (ke nako feela ha Lengolo le re ho leka Molimo). Bala makhetlo a 3 bukeng ea Haggai, u hlalose bothata le karabo? Na karabo e ne e le lijo tsa mahala tse tsoang Kerekeng? Hobaneng ho se joalo? **Karolo ea 2 Moruti Lefa** - Bala Nehemia 13, 1 Ba-Korinthe 9: 1-18, 1 Timothea 5: 1-18 (tlhompho e bolela ho lefa kapa boleng). Ngola seo u se fumaneng. **Karolo ea 3 Ho fana** - Luka 21: 1-4, 2 Ba-Korinthe 8: 1-12, 9: 6-7, 1 Timothea 6: 17-19, 1 Ba-Korinthe 16: 1-2. **Karolo ea 4 ea boloka** - Maele 3:15, 31:10 ebe 21:20 majoe a bohlokoa ke eng? Li bohlokoa hobane lia fokola, kapa ha li tloaelehe. Oli e bohlokoa hakae? Hlalosa 21:20 moo oli e neng e le teng bakeng sa letlalo la hao le phetseng hantle, lebone la lebone le ho pheha. Bala 1 Timothea 5: 8 (e kenyeletsa le bahlolohali).

Beke ea 6 Se ke oa Thusa

Tšoara ka hlooho: 2 Bathesalonika 3:10, Liproverbia 30:15 (halofo ea pele). Johanne 12: 8, Ea tsotellang bahlolohali 1 Timothea 5: 8, 16. (Karolo ea 1) Bala makhetlo a 3 2 Bathesalonika 3: 6-15. Ho laeloa eng? Motho e mong le e mong o tlameha ho sebeletsa ho ja. Ba tlohele ba hloekise moaho oa Kereke, kapa ka tsela e ngoe, pele ba ba fa. (Karolo ea 2) Morero oa Molimo oa ho khoahlapisa ba futsanehileng e ne e le eng ho Levitike 19: 9-10, 23:22. Ho ile ha fanoa ka monyetla oa hore mafutsana a ithuse. Bala buka ea Ruthe makhetlo a 2. Boase (ea neng a ruile) o thusitse bahlolohali ba babeli joang? Na o ba file chelete ea mahala kapa lijo tsa mahala? O ile a tlohela mohlolohali a le mong hore a khoahlapise ho ba hlokomela ka bobeli. (Karolo ea 3) Bala makhetlo a mararo, 1 Timothea 5 'me u hlalose boemo ba Kereke ho tšehetsa bahlolohali, hobaneng? Lethathamo la bahlolohali e tla ba basali ba basebeletsi ba sebeletsang batho ba Molimo bophelo bohle ba bona. Baruti ba lokela ho lefuoa, haeba Kereke e fana ka moputso oa Baruti, ha ba mosa ho mang kapa mang. Bala Nehemia 13 Basebeletsi ba Molimo ba kae hona hobaneng? Hlalosa Liproverbia 13:25, 19:15, 22:13, 23: 2.

Beke ea 7 Ho Teneha ka Sekhukhu

Tšoara ka hlooho: Baheberu 12: 15-16. Hobaneng ha hlonamo e bitsoa motso? Bala 1 Johanne 3: 10-15, Juda 5-11. Hlalosa khatello ea maikutlo, Khalefo le Bohloko ba Kaine ho Genese 4: 1- 24 (E bale makhetlo a 2), Baheberu 11: 4. Hlalosa ho hlonama ha Esau ho Ba-Heberu 12: 12-17,

Genese 25: 27-34, 27: 1-28: 9. Bohloko le Khalefo ke mathata ho rona bohle. Baefese 4: 31-32, Bagalata 5:15, Levitike 19: 16-17, Liproverbia 10: 12, 18, 12:16, 14: 16-17, 29, 15: 1, 18, 17: 9, 19: 11, 22: 24-25, 25:28, 26: 24-26, 29:22, 30:33, Bagalata 5: 19-25, Baefese 4:26, Bakolose 3: 8, Jakobo 1: 19-20, 1 Petrose 4: 8. Senotlolo sa ho hlonama ke ho beha motho kapa bothata kaholimo ho lenane la lithapelo tsa hau!

Beke ea 8 Tšoarelo le Boipolelo

Tšoara ka hlooho 1 Johanne 1: 9. Bala 2 Samuele 11: 1-12: 25 'me u hlokomele hore e ne e le likhoeli tse ka bang 9 hamorao pele David a ipolela. Bala 5 makhetlo a Pesaleme ea 32 le Pesaleme ea 51 (hysopa jala le mali Paseka). Ena ke boipolelo ba David bakeng sa ketsahalo ena. Hlalosa boiphihlelo ba David ka Bofebe, Polao le Cover Up. Hopola hore ho ne ho se na sehlabelo tempeleng bakeng sa bofebe kapa polao. Bala hape Pesaleme ea 86: 4-7, 103: 8-12, Esaia 55: 6-7, Mattheu 11: 28-30. O etsa eng ha o sa khone ho etsolla kapa ho lokisa seo o se entseng? Davida a ka be a entse eng hore a se ke a oa?

Beke ea 9 Khalemelo ea Kereke

Bala makhetlo a 2 ho Matheu 18, ebe u bala Matheu 18: 15-20 hape makhetlo a 3. Temana ea 20 e bua ka eng moeelong ona? Ngola mehato ea ho sebetsana le sebe. Hlalosa Luka 17: 1-4. Lejoe la lejoe ke lejoe le huloang ke lejoe, ntlha ke efe? Bala makhetlo a 5 1 Ba-Korinthe 4: 14-5: 13 le 2 Ba-Korinthe 2: 3-11, 13: 1-10 'me u sebelise Tataiso ea Kabelo. Bareri ba etsang sebe: Bala makhetlo a 5 Timothea 1: 18-20 le 5: 19-25 'me u arabe Tataiso ea Mosebetsi. Na Matona a baleha sebe? Hobaneng ha Molimo a kopane le Moshe ho Exoda 4: 24-26 (letšoa la selekane e ne e le lebollo). Bona hape Ba-Galata 1: 6-10. Thathamisa litemoso tsa Paulose ho 2 Bakorinthe 2: 3-11, 13: 1-6. Bala Filemone makhetlo a 3. Pauluse o ile a khutlisa lekhoba le entseng sebe joang? Lintho tsena li lula li le thata empa ha rea lokela ho li hlokomoloha. Baetapele ba sa khoneng ho etsa lintho tsena ha baa lokela ho ba baetapele. U amohela lengolo le tsoang ho moetapele ea u joetsang hore moetapele oa Kereke o ts'oeroe a feba mme a hana ho emisa. Mo ngolle lengolo le qalang ka hore, "Mona ke seo Jesu le Bible ba reng u tlameha ho se etsa."

Beke ea 10 Borapeli ba litšoaantšo le Takatso

Tšoara ka hlooho: Jakobo 1: 12-15 . Bala Jakobo 1: 1-25, 'me u bale 1: 12-18 bonyane makhetlo a 5 (o sebelisa mantsoe a ho tsoma le ho tšoasa litlhapi). Mehato ea sebe eo Jakobo ae thathamisitseng ke e fe. Na ho na le motho ea ka qosang Molimo? Karabo ke efe temaneng ea 21, 22. Bala makhetlo a 5 ho 1 Ba-Korinthe 10: 1-14. Temana ea 13 e hlalosa liketsahalo

joang? Ke eng e tloaelehileng ho feta lijo, thobalano le ho tletleba? Paulose o bitsa see eng temaneng ea 14? Sebe sohle ke ho rapela litšoantšo. Ke lentsoe lefe le hlhelleleng litemaneng tsa 6, 11. Metsi le Borapeli ba Litšoantšo: Bala Jeremia 2: 1-13. Ba labalabela metsi? Ho nyoreloa molimo ea ka ba hlokomelang. Temana ea 13 ea hlalosa. Metsi ke papiso ea ho hloloheloa. Seheberu for Living water se fetoleloa joang ho Genese 26:19. Metsi ana a tsoa kae: Tšenolo 22: 1, 17, 21: 6 Ha ho terone e bolelang metsi. Jesu o fana ka eng ho khotsofatsa lenyora la batho: Johanne 7: 37-39. Temana ea 38 ha e le hantle e bolela “motho ea ka hare ka hare.” Lentsoe lena bakeng sa mpa le sebelisoa joang ho Bafilippi 3: 17-19, Baroma 16: 17-18. Metsi a hau ke molimo eo u lumelang hore o tla khotsofatsa lenyora la hau ka bophelo. O nyoretswe eng?

Beke ea 11 mahlomola le ho shoa

Tšoara ka hlooho: Johanne 16:33, Bafilipi 1:29 (Lentsoe le fanoeng ke lentsoe la se-Gerike mohau) . **Karolo ea 1 Mahlomola** - Bala Liketso 14:22. Bala Baroma 7 le 8 makhetlo a 5. Ngola ntoa 'me u hlalose karabo. Ho hlalosa maikutlo ho Exoda 4: 10-12, Jobo 29:15, E hlalosa ho tla ha Jesu ho Esaia 35. Bala Johanne 9, Jesu ke leseli la sefofu (5), pele sefofu se bona Jesu o ile a bolelloa temaneng ea 37. o ne a se a bone Morena, leha a ne a fofetse. Temana ea 39 batho ba nang le mahlo a matle ba fofetse, 'me motho ea fofetseng oa bona. **Karolo ea 2 Lefu** - Bala makhetlo a 5 1 Bakorinthe 15 , 1 Bathesalonika 4: 13-18 Bala makhetlo a mane ho 2 Bakorinthe 4-5 'me u hlalose hore na molumeli o lokela ho sheba lefu joang. Baroma 12:15, Johanne 11:25.

Beke ea 12 Matšoenyeho le Tumelo

Tšoara ka hlooho: Pesaleme ea 37: 8, Mattheu 6: 24-25
Bala Mattheu 5-7, 'me u bale makhetlo a 5 ka makhetlo a 6: 1-15, 19-34. Lithapelo tsa hau tse ngata li lokela ho etsoa kae? Bothata ba ho tšoenyeha (ka 25) ke bofe. Bala Bafilipi 'me u ngole taelo ka' ngoe. Bala makhetlo a 3 4: 4-9. Karabo ea matšoenyeho ke efe? Bala makhetlo a 3 ka makhetlo a 4: 10-20 'me u hlalose seo Paulosi a lokelang ho ithuta sona. Bala buka ea Moeklesia 'me u tlalehe sohle seo Solomone a lekileng ho se etsa ho khotsofatsa takatso ea hae ea bophelo, le hore na sephetho sa hae e ne e le eng (12:13 e bontšitsoe ho 1 Ba-Korinthe 7:19).

Beke ea 13 Likamano tsa masoha

Tšoara ka hlooho: Liproverbia 30: 18-19 . Sefela Sa Lifela, Maele le Ma-Ecclesiast li ngoletsoe bacha. Libuka tsena li lokela ho baloa u sa le monyane, pele u qala mosebetsi kapa lenyalo . **Karolo ea 1 Ho nyala** - Thathamisa litataiso ho 1 Ba-Korinthe 7: 1 (Ho ama ho sebelisoa

mabone, le ho letsa 'mino. O bolelang?), 36 (hang ha a se a phophothile), 39, 1 Bathesalonika 4: 1-8, o sebelisa lentsoe ho kenya konteraka ebe o ntša temaneng ea 6). Sena e ka ba tokomane kapa mantsoe feela. **Karolo ea 2 Boithabiso:** Bacha ba rata 'mino (Lillo Tsa Jeremia 5:14). Bala Sefela sa Lifela 'me u ngole mekhoa eo ba neng ba le hlokolosi kapa ba lebetsoeng kamanong ea bona. Ho 8: 8-10 o hlalosa banana ba bang e le mamati a bulehileng 'me ba bang ba sena mamati. Merero ea motsoali ke efe? "Se tsose lerato la ka," ka libuka, lifilimi, metlae, kapa eng kapa eng. Maikutlo a ka ba a makatsang kapa a kotsi. Bala 2 Samuele 13, hlalosa maikutlo a mohlankana eo. O ne a e-na le lerato la mofuta ofe? Ka Bibeleng barui ba nyala mafutsana, ba batšo ba nyala makhooa, empa kamehla “Moreneng” Manyalo a mangata a etsahala kapele kamora tumellano. Na u lumela hore ho leta ho ka ba kotsi? Hlalosa. Lillo tsa Jeremia 3:27 (hlalisa maikutlo).

Beke ea 14 Maele a ba Bohlale

Bala buka ea Maele 'me u etse lethathamo la seo e se buang ka: 1. Friends, 2. Girls, 3. Money, 4. Business, 5. Parents, 6 . Molimo.

Botho le Moralo oa Molimo

Kenya pampiri beke le beke e botsang le ho araba mang? Eng? Neng? Hokae? Hobane'ng? le Jwang? bakeng sa thuto ka 'ngoe. Seo u se tsebang ka Molimo thutong ka 'ngoe' me u arabe potso efe kapa efe lithutong.

Beke ea 1 Tšoara ka hlooho 1 Johanne 5:21, Esaia 29:24

Setšoantšo ke ntho efe kapa efe eo e seng 'nete ka Molimo oa' nete eo e leng 'Mopi. Bala Baroma 1: 18-28 bonyane makhetlo a 5. Molimo o fa banna makhetlo a fetang a mararo 'meleng, moeeng le moeeng. Hlalosa sena u sebelisa litemana. Batho bohle ba tseba eng? Bala Liketso 17: 16-34 bonyane makhetlo a mahlano u ngola lintlha. Thathamisa lintho tseo Bibe e reng Molimo o ho tsona: 1 Johanne 1: 5, 4: 8, Johanne 4:24, Baheberu 12:29, 1 Timothea 1:17, Malakia 3: 6, Jobo 31, Tšenolo 15: 4.

Beke ea 2 tšoara ka hlooho Baroma 11:36, 1 Bakorinthe 10:31, Baefese 1:11, Esaia 6: 3 . **Khanya** - Khanya e bolela boima, bona 2 Ba-Korinthe 4:17. E bonts'a semelo se ka sehloohong sa eng kapa eng. E fetolela mafura (1 Samuele 4:18), boima (bo ruileng ho eng kapa eng-Genese 13: 2), ea bohlokoa, e tebileng. Ho na le lentsoe le tsoang "khanya" le fetolelang "ho bonahala kapa ho nahana," ho bolelang sephetho sa seo motho a nahanang hore ke karolo ea bohlokoahali, kapa khanya, ea taba efe kapa efe. Khanya

ke "sebeta" e le karolo e boima ka ho fetisisa ea litho tsa kahare sehlabele. Bala 1 Bakorinthe 15: 39-41 ka makhetlo a mahlano ebe u ngola lintlha. Lebitso le leng la Molimo ke khanya (Exoda 33:22). O boima, o bohlokoa ebile o tebile. Bala 'me u hlalose khanya ka: Pesaleme ea 19, 104, Esaia 6, Exoda 14: 4, 17. Bala Exoda 9: 16, 14: 4, 33: 18-34: 8' me u hlalose hore na Molimo o senotse khanya ea hae joang. Fana ka maikutlo ho Pesaleme ea 96: 8, 66: 2, 72:19, Mattheu 19:28, Luka 17:18. Hlalosa Joshua 7:19. Bala Baefese 1: 3-14, 2: 7 makhetlo a mahlano 'me u hlalose leano la Molimo la ka ho sa feleng. Hlalosa TSOHLE temaneng ea 11. Hlalosa ka Pesaleme ea 33:11, Liproverbia 19:21, 119: 89-91, Esaia 14:24, 46:10, Daniel 4:35. Na o laetse leano la Hae la bosafeleng? Hlalosa. Hlalosa 1 Petrose 1: 20-21, le Liketso 2:23. Hlalosa Esaia 6: 3 ntle le ho sebelisa lentsoe khanya. Molimo o entse tsohle hore khanya ea hae e bonahale. Ntle le sebe u ka bona khalefo ea Molimo? Toka? Mohau? Tiisetso? Tsoarello? Ho hlola sebe le lefu? Hlalosa.

Beke ea 3 Tsoara ka hlooho 2 Ba-Korinthe 4:18, Pesaleme ea 145: 3, 139: 6, Malakia 3: 6 . **Ka ho sa feleng** (olam) - Mangolong kamehla lentsoe "ha le bonoe." Ebile e sebelisoa ka mosali (olama) ea koahetsoeng hoo o ke keng oa bona karolo ea hae. Mokhoa o sa feleng o se nang bofelo kapa moeli. Molimo o na le lerato le sa feleng, toka, mohau, molemo, bohlale, tsebo, matla, mohau, phetheho, boteng, Moea. Le ka mohla e se tlase kapa ho feta. Ke meeli efe e hlalositsoeng ho: Baefese 1: 19, 2: 7, 3: 8, 19-20, Baroma 11:33, Pesaleme ea 147: 5, Esaia 40:25, Pesaleme ea 145: 3, Baheberu 4:13. Hlalosa hore na ke hobaneng ha Molimo a tla lula e le sephiri ka ho sa feleng. Ke Molimo o mokae o teng libakeng tsohle? Hlalosa hore na bohlale ba Hae, tsebo, matla , toka, phethahalo li na le Eena libakeng tsohle? Bala Malakia 3: 6 'me u hlalose hore na phetoho e tla ba efe bakeng sa e' ngoe le e 'ngoe ho tse phethahetseng: bohlale, matla, boteng, khalalelo, tsebo, bophelo, botlalo. Hobaneng ha A sa hloke letho, a sa hloke letho. Hlalosa Baroma 1:23, Baheberu 1:12, 6:17, Pesaleme ea 102: 26-27. Thathamisa seo Molimo a ke keng a se etsa ho Tite 1: 2, 2 Timothea 2:13 le 1 Timothea 6:16, Baroma 11:29, 1 Samuele 15:29. Hlalosa hore na hobaneng Molimo a le teng, a na le bokhoni, botlalo ba hae le phethahalo ea hae ka botlalo. Lebitso la hae (semelo) ke la ka mehla, Habakuke o re methati ea bosafeleng e ho Eena.

Beke ea 4 Tsoara ka hlooho Tšenolo 15: 4, Baheberu 12:14, Liketso 20:28 . **Karolo ea 1 Khalalelo** - Bala Esaia 6: 1-3, hobaneng ba sa ka ba re: mohau, mohau, mohau? Lerato, Lerato, Lerato? Bosafeleng, Bosafeleng, Bosafeleng? Esaia o tsoela pele "ba ileng ba Le Lefatše le tletse khanya ea Hae." Khalalelo ea Molimo ke botlalo ba hae, botlalo ba hae. Bakolose 1:19

Botlalo ba hae (pleroma) ke botlalo kapa botlalo ba rona. Levitike 19: 2 “Le halalele, hobane kea halalela.” Khalalelo ke botlalo ba Molimo, kapa botlalo ba sohle seo a leng sona. Ha mebala eohle ea mookoli e kopana e etsa leseli le hloekileng. Litlhaloso tse peli tse mpe: 1. HLOEKILE: Mangolong litšila lia halalela, lijana, meaho, lithulusi, liaparo, lijo, oli le Bakorinthe ba baetsalibe ba bitsoa bahalaleli. 2. Arohane: Pele ho tlholeho Molimo o ne a arohane le eng? Hlalosa Tšenolo 15: 4 le Baheberu 12:10 hammoho. Ho thoe'ng ka Mangeloi a halalelang a sa kang a etsa sebe? Botlalo kapa botlalo ba Molimo joalo ka ha a le ka ho eena, ke seo a re fang sona ho re phelisa. Re hloka botlalo bohle ba seo Modimo a leng sona. Matla a Halalelang - Bafilipi 4:19, Kopano e Halalelang-1 Johanne 1: 3. Khalalelo ke khanya ea tsohle tseo Molimo a li kopantseng hammoho. Molimo o phethahetse (Mattheu 5:48). Matla a phethahetseng ke matla a halalelang, bohlale bo phethahetseng ke bohlale bo halalelang, lerato le phethahetseng, boteng, ho busa, 'me tse ling kaofela lia halalela. **Karolo ea 2 - Boraro-bonngoe** kapa Boraro **-bo-** bong, ke lentsoe le sebelisitsoeng ke monna ea bitsoang Turtulian Kerekeng ea pele ho hlalosa Boraro ba Molimo. Molimo ha a letho ebile ha ho motho. Lengolo le re batho ha baa lokela ho iketsetsa setšoantšo sa hae kaha ha ba e-s'o mo bone, 'me ha ba khone ho mo bona. Bala 1 Bakorinthe 2:11, Exoda 15:11 mme u fane ka maikutlo. Ha ho mohla re bolellang Molimo seo A tlamehang ho ba sona. Motho o setšoantšong sa Molimo 'me motho ke 1. Moea (kelello / monahano), 2. Moea (Maikutlo),' Mele (nama le takatso). Motho ke boraro. Lintho tse tharo tse arohaneng empa monna a le mong. Bala Mattheu 28:19. Kolobetso e emetse ho shoa le tsoho. Ke mang ea tsoetseng Jesu bafung? Bala Johanne 2: 19-21, Baroma 1: 4, Liketso 2:24. Ka boraro ba bona ke bophelo bo sa feleng. Boraro ba bona bo ea khumameloa, boraro ba bona ba bua ka "I" mme boraro ba bona ba bopa lintho tsohle, ba bararo ba ngotse Lengolo, kaofela ha bona ba bararo ba lula ka hare ho molumeli mme ba tla ba tsosa, kaofela ba etsa molumeli khalalelo. Johanne 5:23 ebe u bala 1: 1-18 ka makhetlo a mahlano u hlalose. Ngola lintlha ho Johanne 5:23, Baroma 9: 5, Tite 2:13, Baheberu 1: 8, 1 Johanne 5:20, Bafilipi 2: 6. Testamente ea Khale e ngotsoe ka Seheberu. Lentsoe la Molimo ke ELOHIM 'me le ka bongateng,' me le toloka melimo, mangeloi, barui, baahloli, 'me le lula le le ka bongateng, ntle le Molimo oa' nete ha leetsi (le hlalolang ketso) le le bonngoeng "Eena" 'me le lula le fetolela ele ntho e le' ngoe. Bala Deuteronomo 6: 4 "Molimo oa (rona) o mong" Malakia 1: 6 “Haeba ke nna Morena **S**.” Ecclesiaste s 12: 1 “hopola 'Mopi oa hao **S**.” Esaia 54: 5 “Moetsi oa hau **S** ke monna oa hau.” Numere 6: 24-27 “Yahweh, Yahweh, Yahweh.” Esaia 6: 3 Oa Halalela, oa Halalela, oa Halalela. ” Bala 2 Bakorinthe 13:14. Ho Esaia 48: 16-17 ke mang ya romileng Jesu? Maele 30: 3-4, Ha Jesu A iponahatsa Selekaneng sa kgale O bitswa Lengeloi (lenqosa) la Morena (Yahweh). Tlhaloso ka Genese 22: 15-

16, Exoda 3: 6, Esaia 9: 6. **Karolo 3** - Na Moea ke Molimo? Liketso 5: 3-4, 2 Bakorinthe 3:17. Ka Matthew 12:32 ke mang ho fetisisa ka lintho tse tebileng 'ngoe hore a rohake? Baheberu 9:14 e re'ng ka Eena? **Karolo ea 4** - Hlalosa ka Esaia 7:14, Mattheu 1:23, 8: 2, 9:18, 15:25, 20:20, 28: 9, 28:17, Mareka 5 :: 6, Baheberu 1: 6- 8, Johanne 20:28, Liketso 20:28. Molimo o re boleletse hore O tsoana le lelapa: Ntate, mora le Moea o Halalelang. Lentsoe bakeng sa Moea motšelisi le sebelisitsoe ho mosali Testamenteng ea Khale. O na le lintho tsohle kahare ho botho ba Hae: lerato, likamano, le tse ling kaofela. Bohle ba rata e mong, 'me le ka mohla ha ba ithate.

Beke ea 5 Tsoara ka hlooho Johanne 4:24, Baheberu 9:14, 10:29, Johanne 16: 13-14. Ke Moea o Hloekileng 'me ha a na likarolo kapa motsoako. Ha a na moriri kapa letlalo. Lintho tsohle tse mabapi le Eena li hlalosa hore na ke Moea o joang. Ho Hesechiele 16 o nahana ka moya wa hao. Esaia 40: 13-28 e re U ke ke ua metha Moea oa Molimo (ha ho na moeli). Kahoo ho Molimo o tseba tsohle, o teng hohle, o matla ohle, o tletse ka botlalo. Esaia 11: 2, Tšenolo 4: 5 e bua ka Meea e 7 ea Molimo e fuoeng Jesu 'me kaofela e sebetsana le kelello (7 e bolela ho tlala, ho phethahala). Joale Johanne 3:34 e bolelang? Litemana tsena li tsoana ka eng: Baefese 4:23, Bakolose 1: 9, Jobo 20: 3 "moea oa kutloisiso ea ka," Paul o sebelisa papiso ea Sejuda ho qotsa Jobo ea buang ntho e tsoanang makhetlo a mabeli ho 1 Bakorinthe 14:15 moo moea le kutloisiso li tsoana tshesane g . Liproverbia 29:11 "leoatla le bua moea oa lona oohle" (kelello), Daniele 5:20 "moea (kelello) oa hae o ile oa thatafala," Daniel 2:30 le eona. Hobane Molimo ke Moea, sohle seo A leng sona , se libakeng tsohle ka linako tsohle. O hokae: 2 Likronike 2: 6, Liketso 17:28. Ho Maele kgalefo e kgutshwane ke moya o mokgutshwane. Mamello e telele moeeng. Boikakaso bo moeeng kapa kelellong. Molimo ke Moea o hloekileng, ha o na likarolo, O mong feela. Ho Eena ho bona, ho tseba, ho ama, ho utloa, ke mantsoe a fapaneng a hlalosing ntho e le 'ngoe. Ke tsohle ho Yena. Hlalosa hore na hobaneng Molimo a sena likarolo tsa 'mele le hore na bothata e ka ba bofe ha a ka etsa joalo.

Beke ea 6 Tsoara ka hlooho Juda 25, Tšenolo 1: 8, Liketso 17:28 . Nako ke karolo ea tlholeho. Ha ho mohla Molimo a tsafetseng. Ho Exoda 3:14 Ke "Ke 'Na" e hlalositsoeng ho Tšenolo 1: 8 (Seheberu ha se na nako e fetileng, ea joale kapa e tlang). Bosafeleng bo lula bo le ho Molimo kamehla. 1 Timothea 1:17 "morena oa nako" ea motho, eo Baheberu 1 e reng O e bōpile. Bala 'me u thathamise lintho tsa Molimo tsa Bosafeleng: Baroma 1:20, 1 Timothea 6:16, Tšenolo 1: 6, Liproverbia 8:23, Pesaleme ea 33:11, 41:13, 100: 5, 112: 6, 132: 12 , 119: 89, Esaia 26: 4, 46: 9-10, 54: 8, Jeremia 10:10, 31: 3 Daniele 4: 3, 2 Peter 3: 8, Joshua 10: 12-14, 2 Marena 20: 1-11. Molimo ha a bone bokamoso, oa bo phatlalatsa ebile oa o laela. Bophelo

Bosafeleng keho phela ka botlalo ba Modimo. Ngola lintlha ho: John 1: 4, 5:26, 6: 57-58, 14: 6, Baroma 8: 2. 2. Molimo o hokae: 1 Marena 8:27, Pesaleme ea 139, Esaia 66: 1, Jeremia 23: 23-24, Liketso 7: 48-49, 17: 27-28. Popo e joalo ka seponche, leoatle le ho lona le kantle ho lona, ka hona Molimo o tlatsa tsohle, empa o ntse o kantle ho tsohle. 3. 'Nete: hlahisa maikutlo ho 1 Johanne 5:20. Ke eena feela ea bonang lintho tsohle hammoho kamoo li leng ka teng, ka hona Baroma 3: 4, Tite 1: 2, Baheberu 6:18. 'Nete eohle e khutlela ho Molimo: Pesaleme ea 31: 5, 117: 2, 119: 60, 146: 6, Johanne 14: 6, 17, 17:17, 1 Johanne 5: 6-7.

Beke ea 7 Tsoara ka hlooho Pesaleme ea 147: 5, Baefese 3:20, 1 Timothea 1:17, 1 Samuele 2: 3 . **Karolo ea 1 Ho tseba** - Eseng eng, empa kamoo Molimo a tsebang lintho tsohle ka nako e le 'ngoe. Baefese 3: 14-15. 1 Johanne 3:20. 1 Samuele 2: 3 Ke Molimo oa tsebo (ho feta 1). Hlahisa maikutlo ho Ezekiele 11: 5 (kelello ke lentsoe la Seheberu Spirit), Liproverbia 15: 3, 1 Likronike 28: 9, Jobo 38:29, 37, 41, Pesaleme ea 50:11. Molimo o tseba mehopollo eohle, sepheo, liketsahalo, litšusumetso, mehato, moriri le tsohle tse ka tsejoang. Ha a lebale, a hopole kapa hona ho ithuta. Fana ka maikutlo ho Exoda 21:13, Pesaleme ea 90: 4, 2 Peter 3: 8, Esaia 41: 21-23. Tseba lintho esale pele e mpa feela Molimo a tseba lintho tsohle 'me liketsahalo pele featswan be teng kapa etsahala . Bala 1 Petrose 1: 2, 20. Bala Baroma 8: 28-30, 11: 2, Baroma 9: 9-13 makhetlo a mararo 'me u hlalose hore na Molimo o khetha joang. Fana ka maikutlo ho Liketso 17: 26. Ke mang ea bolaileng Jesu? Mattheu 17:12, Johanne 10:18, Luka 22:22, Liketso 2:23 (ka Segerike: Keletso ea hae e reriloeng esale pele ke boitsebelo pele ba hae). Morero oa hae o sa feleng, o sa feleng o ntse o tsoela pele. E kenyelletsa lisosa tsohle le litlamorao, likotsi tsohle, mathata, le seo banna ba se bitsang lehlohonolo. Bala Bakolose 1: 16-17 'me u hlalose hore na apole e tsoa kae le hore na hobaneng re na le liapole kajeno. Hlalosa Esaia 14: 26-27, 44: 7-8, 44: 24-5: 7, 45: 21-25, 46: 8-11, 48: 3, Daniel 4:35, Liproverbia 19:21, Tšenolo 1 : 1. "Tseba," ke lentsoe le sebelisitsoeng ho Luka 1:34 la ho ba le kamano e haufi-ufi pakeng tsa monna le mosali. Ho tseba ka kamano. "Adama o tsebile mosali oa hae mme a tsoala ngoana." Molimo ha a nahane bokamoso, empa oa o laela. Na Molimo o tšehetsa Satane? Hlalosa. Ho rerehoa qetello esale pele ho bolela "ho beha meeli." Ithuta e le d hlophisa mehopollo ea hao ka litemana tse latelang: Jeremia 1: 5, 1 Timothea 5:21 (ba bang ba ha di?), Liketso 2:23, 4:28, Baroma 8: 49-30, 11: 2, 1 Petrose 11:20, Baefese 1: 5, 11, 1 Bakorinthe 2: 7, Liketso 13:48 (na e kenyelletsa mekhoha le maemo? Hlalosa), Johanne 6:29, Baefese 2: 7-8, Baroma 12: 3, 2 Timothea 2:25. 1 Timothea 3: 3-4 Molimo o rata hore "mefuta eohle" ea batho e bolokehe. **Karolo ea 2 Bohlale ba Mofuta** - Ke mang monna ea bohlale ho latela Jakobo 3: 13-

18. Pesaleme ea 147: 5 e re bohlale ba Molimo bo phahametse ho bua. Molimo ha a tsebe tsohle feela, empa ho ba bohlale o utloisisa tsohle. Tlhaloso ka Baroma 11:33. Lingoliloeng tsa Bohlae (Mohlala, Maele, Moeklesia) li mabapi le tsela eo motho a itsoarang ka eona. Hlalosa Jobo 12:13, 36: 5, 38: 5. Bala Pesaleme ea 104: 1-34 'me u hlalose hore na tlholeho e hloka bohlale ba Molimo joang. Bala Esaia 55: 8-9 'me u hlalose Liproverbia 3: 5-6, 9:10. Bala Baroma 16:27, Molimo o bohlale 'me kahoo Molimo o itsoara hantle. Hase leoatla. 1 Bakorinthe 2: 7 Bohlae ke mpho. Hlahisa maikutlo ho Daniele 2: 20-22, 1 Bakorinthe 1:24, Bakolose 2: 3. Tsela eo motho ea bohlale a itsoarang ka eona e bontša hore oa utloisisa hore ha ho letho bophelong le lokelang ho amoheloa ntle le bohlale bo tsoang ho Molimo. Bohlae ba lefatše lena, ho latela 1 Bakorinthe 2, bo lula bo feta (hobane bo hloleha kamehla). Qetello Moeklesia 12:13.

Beke ea 8 Tšoara ka hlooho Mattheu 19:26, Pesaleme ea 22:28, 103: 18

Karolo ea 1 Matla a Matla - Bala Genese 17: 1, Luka 1:37, Baroma 4:17, Baefese 1:19 (u ka nahana u le moholo hakae?), Matheu 3: 9 (na A ka khona?), Jobo 10:13, Esaia 40:28, Pesaleme ea 62:11, Daniele 4:35, Mareka 14:62. Haeba a matla ohle , o saletsoe ke matla a makae ha a etsa tsohle? Hlalosa hore na ke ea mofuta ona e leq ower, (ho e-na a bōpa matla tseo re na le) . Matla a hae ke a ka ho sa feleng, ha a tsejoe, a teng, oa phela, ha a fetohle, o lokile, o mohau, o lerato, ha a na moeli, o halalela, o teng hohle, o bohlale bohle, o tseba tsohle, o phethahetse, le tse ling tse ngata. Bohlae bo matla, boteng bo matla, khalefo e matla, mohau, tsebo le tse ling kaofela. Matla ohle a tsoa ho eena 'me a alimiloe. O a fana empa ha A fane ka letho. Ha ho motho ea etsang letho (esita le Satane) ntle le matla a alimiloeng ho Eena. Bala Ba-Roma 4:17 le Ba-Heberu 11: 3, Ba-Kolosse 1:26 Ke eena feela ea bopang ntle le letho; e leng pono e sa tsejoeng ke maikutlo ohle a mang a khale. Ha ho letho le tsoang ho letho ntle le haeba Molimo a bua. Bala Pesaleme ea 145: 3, Jobo 36:23, Jeremia 32:17, Baroma 1:20. Ha o bona popo, o bona lentsoe la Hae. E lula e entsoe ke matla a Hae ho e tsehetsa. Popo ea Genese 1 e ntse e tsoela pele kajeno ka lentsoe leo a le buileng ka nako eo (lentsoe la hae ha lea ka la emisa). Liapole tsa rona li tsoa lifateng tseo! Metsi a rona a ne a phalla mono ka nako eo. Hlalosa Baheberu 1: 3. Ho Numere 14 matla a maholo a bonoa mamellong ea Molimo le ba bang. Ho fana ka mohau, eseng ho timetsa baetsalibe. **Karolo ea 2 Bobusi** - 1 Likronike 16:31. Ha ho na letho leo Molimo a sa le buse. Baheberu 1 le Bakolose 1:17 Ha e le hantle "lintho tsohle li kopane ka eena." O theha linako tsa selemo Genese 8:22. Na Molimo a ka etsa hore sebe se sebetse bakeng sa khanya ea hae? Ho tllile jwang hore Josefa a buse Egepeto? Mor'abo rōna o mo rekisitse, mosali oa Potifer o ile a mo qosa ka bohata, 'me o ne a le tseleng. Hlahisa maikutlo ho Esdrase 6:22, Liproverbia

21: 1, Tšenolo 17: 14-17, Deuteronomo 8:18, Esaia 10: 5, 1 Marena 22: 20-23, Liketso 17:28. Bala Jobo 1, 2 'me u fane ka maikutlo. Tlhaloso ho 1 Likronike 29: 11-12, Pesaleme ea 47: 7-8. Mantsoe a bohlokoa a Segerike a sebelisitsoeng ka Bibeleng: (A.) PANTAKRATOR - E sebelisitsoe ho Tšenolo 1: 8 , 2 Bakorinthe 6:18, PAN (ta) e bolela tsohle, mme KRATOR e bolela ho laola ka letsoho. Je Efese ke TSOHLE-ho laola ONE. (B.) EPISTATSI - makhetlo a 7 kaofela ho Luka. Ho Luka 8:24 e sebelisitsoe ha ba ne ba nahana hore ba tla shoa. Ho bolela motho ea ikarabellang. Mookameli. (C.) LITLHOPHISO - makhetlo a 7 mme ka lentsoe le leng makhetlo a 12. A Despot ke 'musi oa lona ka ho feletseng. Ea laolang. Esita le tšebeliso ea mosali ea busang ntlo ea hae ho 1 Timothea 5:14 (ha monna oa hae a le sieo). Molimo o busa lichaba, banna, liketsahalo, linonyana, likokoanyana, lisosa le litlamorao, bophelo le lefu. Sheba lentsoe "nako" ho Juda 25 (hlahisa maikutlo). 1 Likronike 29: 11-12, Pesaleme ea 147: 4 (le 1 Bakorinthe 15:41). Tsohle li tsoa ho Eena , bakeng sa Hae le ho Eena. Ka makhetlo a 10 Molimo o ile a thatafatsa pelo ea Faro, mme Faro a e etsa makhetlo a 10 . Ke ketsahalo e ts'oanang! Ka bobeli ba e entse! Bala 1 Likronike 29:11, 2 Likronike 20: 6, Pesaleme ea 22:28, 24: 1, 103: 19, 114: 3, 145: 16, Ezekiele 18: 4, Mattheu 20:15. Jobo 1: 20-22 Ha Jobo a lahlehela ke tsohle o ile a fihlela qeto efe? Litemaneng tse latelang, Molimo o busa joang? Liketso 14:17, Mattheu 5:45, Pesaleme ea 104: 14, Mattheu 6:26, 30, 10: 29-30, Liketso 17: 25-26, 1 Samuele 2: 6-8, Liproverbia 16: 9. O thibela banna ho etsa sebe ho Pesaleme ea 19:13, 33: 14-15, 81: 12-16, Hosea 2: 6, 4:17, Mattheu 6:13,

Beke ea 9 Tšoara ka hlooho Mattheu 19: 17, Baefese 3: 19, Baroma 11 : 22 . **Karolo ea 1 Thato ea hae** - Lengolo le bua ka thato ea Molimo kapa seo a se batlang, litakatso. Hlalosa Deuteronomo 29:29. Banna ba re ba lokolohile, empa ha ba khethe batsoali ba rona, sechaba sa rona, hore na re tla ba telele kapa re khuts'oane hakae, litalenta le menyetla ea rona. Na monna a ka khetha ho ba hlapi kapa khomo? Molimo o tla laela, a lumelle kapa a lumelle, 'me a sebelise tsohle bakeng sa khanya ea hae (ha re bone hore na joang), fana ka maikutlo ho Liketso 14:16, Pesaleme ea 78:29, 106: 15, Genese 6: 3, 2 Timothea 2:14 (hobaneng Molimo a sa ka a emisa see?), Genese 20: 6. Hlalosa: "Ha ho motho ea ka etsang sebe ntle ho Molimo." Hape, "Na Molimo o kolota motho eng kapa eng?" **Karolo ea 2 Molemo** - Mattheu 19:17, 20:15, Nahume 1: 7, Pesaleme ea 33: 5, 52: 1, 119: 68. Haeba ke Molimo a le mong feela, re ka fumana molemo joang? Sohle seo A se etsang se lokile, se halalela ebile se lokile ka ho phethahala, se lokile ka mokhoa o sa lekanyetsoang, se lokile ka matla, le tse ling kaofela. **KE HOBANE'NG HA A ETSA SEO A SE ETSANG** , le tsela eo A e etsang ka eona. Re fana ka taelo gela ke Eena ho rata Eena, hobane

O molemo le ratile haholo le rona. Bala Mareka 10: 17-22, Mattheu 19: 16-26, Luka 18: 18-30. Potso ea hae "ke ntho efe e ntle eo ke e etsang ho fumana bophelo bo sa feleng?" O ne a tla reka Molimo ka chelete. Jesu o ile a arabela mantsoe a hae, "mosuo e hloahloa" ka thuto e ntle, 'me morui a hana thuto ea hae e ntle. Jesu o senotse ho hong ka Eena ho monna mona. E ne e le eng? Jesu o ile a mo fa eng? Jesu o qotsa melao e ts'elelseng ho e leshome mme a siea "Molimo a le mong", ka hona, lahla leruo la hau. Molimo oa hae e ne e le mang? Bala Exoda 33: 1-34: 9. Molimo o hlalosa boteng ba hae le lebitso la hae joang? **Karolo ea 3 LERATO LA Molimo** - Ho na le mantsoe a fapaneng ka bibeleng bakeng sa LERATO. **1. AGAPE** - E tloaelehileng ka ho fetisisa Mangolong e bolelang ho batla botle ho e mong. Tlhaloso ka Mattheu 5:44, 19:19. Eseng maikutlo! Ha ho mohla monna a neng a ka re ho mosali, "KE HLOKAHALA uena, na u tla nyalana le 'na?" Linakong tsa ho qetela Mattheu 24:12. Baefese 5:25, 2 Bakorinthe 9: 7, Bagalata 5:22. Tlhaloso ka Baheberu 12: 3-11. Lerato le sa halalelang le le sa lokang hase la Molimo. Ke Lerato le tla ahlola banna le ho ba ahlola ka letsatsi la kahloho. Molimo o rata toka! Pesaleme ea 97: 2 na lerato ke motheo? Bala 1 Bakorinthe 13: 1-13 le comment. Na lerato ha le bolele toka, ho se nahane, kapa ho se mamele? Bafilipi 1: 9. Ho Baroma 5 Molimo o rata lira tsa hae leha a tla ba felisa ho Tšenolo 20. **2. PHILOSO** - Maikutlo a Khahlisang. Ha rea laeloa ho etsa sena ho moahisani kapa sera sa rona. Sebopeho sa lentsoe lena se fetolela KISS. Hlahisa maikutlo ho Mattheu 10:37, Johanne 5:20, 16:26, Tšenolo 3:19 (ka ho otloloha "ho otlala"). **3. STERGO** - Lerato la tlhaho kapa la lelapa. Baballa lerato. E lebelletsoe lapeng. Hlahisa maikutlo ho Baroma 1:31, matsatsing a ho qetela 2 Timothea 3: 3. **4. EROS** - Testamente e Ncha e qoba ho sebelisa lentsoe lena bakeng sa thobalano. Mohlomong hobane melimo eohle ea bohetene ea bohetene e ne e le batho ba litšila ba ho kopanela liphate ba neng ba inahana bobona feela (ba sa rate banna) le menyaka ea bona. Tlhokomeliso: Hangata lerato lena le kopane hammoho e le ntho e le 'ngoe. Molimo o rata seo A ka fanang ka sona ho fapana le seo A ka se fumanang. Molimo ke lerato, empa ha se sohle seo Molimo a leng sona. 'Musu oa hae le lerato li halalela, li matla, li lokile, li mohau, le tse ling kaofela. Ho na le mehopolo e mengata e senang lerato ka Molimo e leng litšoantšo tse rapeloang. **Karolo ea 4 Toka** - Baroma 10: 1-3 banna ba fumana maemo a bona a toka hokae? Deuteronomo 32: 4. Molimo ha a ka holimo molao, O molao 'me kamehla ha w Le H ka ke feela. Toka e halalelang. Molimo o nahana joang ka baetsalibe? Pesaleme ea 7:12, 90: 8, Baroma 2: 6, Amose 8: 7, Sofonia 3: 5, Esaia 30: 9-12, Nahume 1: 2-8, Mattheu 7: 21-23, 12:36, 13 : 47-50, Liketso 17:31, Baroma 2:16, 2 Bakorinthe 5:11.

Beke ea 10 Tšoara ka hlooho Jakobo 2:13, Nahume 1: 2 Mohau, Lerato le Mohau hangata ba ferekanngoa. **Karolo 1 Mohau** - Mohau o fumanoa ka Testamenteng ea Khale ka makhetlo a fetang 4 e le hoo e ka ho ka New Testament . Ho Johanne 3:16 ke mang ea nang le lerato le leholo? Na Molimo o re kolota mohau? Hlalosa Baroma 3, 9 le Mattheu 11: 20-24. Hlalosa. Mohau le Toka li kopana ho Jesu. Hlalosa Jakobo 2:13, Pesaleme ea 89: 2, 119: 64. 145: 8-9, Hlalosa kamoo Mohau e leng karolo ea lebitso la Molimo ho Exoda 34: 6-7. Bala Baheberu 12:29, 2 Likronike 36: 5 'me u hlalose. Mohau o hlaloso joang ho Esdrase 3:11, 1 Marena 3: 6, Pesaleme ea 86: 5, Luka 1:78, 1 Petrose 1: 3, Pesaleme ea 103: 17, Mattheu 5:45, Pesaleme ea 145: 9, Liketso 17: 25. **Karolo 2 Mamello** - Molimo o sentse lefatše ka moroallo. Fana ka maikutlo ho Genese 6: 3, 1 Petrose 3:20, Tšenolo 2:21. P atience ea Molimo e bolela hore monna o ntse a tsoelapele ho halefa. Mamello ka Seheberu ke ho ba le nko e telele, kapa moea o molelele, ho fapana le nko e khuts'oane, kapa moea o mokhuts'oane. Pesaleme ea 145: 8, Exoda 34: 6-7. Mamello e hloka matla a maholo ho Ba-Roma 9:22. Joale ho fela pelo ke bofokoli. **Karolo ea 3 Khalefo, Khalefo** - Hlahisa Maele 8:36, Pesaleme ea 97:10, Baefese 4:26 (na bohale ke sebe?). Bala Baroma 1: 16-32 le buka ea Nahume 'me u arabe ka tsona ka bobeli. Ho na le lihlong tse sa feleng (pherekano) Jeremia 20:11, 23:40 Nyeliso e sa feleng, Daniele 12: 2 Ho hlabisoa lihlong le lenyatso ka ho sa feleng. **Karolo 4 Tšabo ea Molimo** - Oa Halalela 'me ha re joalo. Deuteronomo 28: 58-59, Exoda 15:11, 20: 18-20, Amose 3: 8, Moeklesia 12:13, 2 Bakorinthe 5:11, Liproverbia 16: 6, Tšenolo 15:11, 2 Likronike 19: 7, Pesaleme ea 19: 9. 1 Timothea 5:20. Batho bohle ba rohakilo e 'me ba tla tobana le Molimo. Bohle ba khokhothetsoe thupeng le Chr ist kapa ntle le eena. Hlalosa tšabo le thabo hammoho, Matheu 28: 8, Pesaleme ea 2:11. Ho 1 Johanne 4: 18-19 tšabo ha e bue ka Molimo, empa e amana kamanong le e 'ngoe,' me lentsoe "Molimo" ha le eo ho Segerike. Esdrase 10: 3, Luka 12: 5, Esaia 8: 13-14. Bala 1 Bakorinthe 10: 1-13 'me u hlalose hore na e re ama joang. Pesaleme ea 99: 3, 130: 4. Pesaleme ea 80: 4 ha ho tšabo e bolelang ho se be le tumelo. Lintho tse 3 tse "KHOLO" ho Mareka 4: 35-41 ke life, hona u ka fana ka pale efe?

Beke ea 11 Tšoara ka hlooho Baheberu 6:18, Bagalata 3:21, 2 Timothea 2:13 . **Karolo ea 1 Mohau** - Ka Bibeleng mohau oa hau o fetoletsoe lintho tse ngata: mohau, mahala, thabo, thabo, mpho, fana le tse ling. Ha ho mohla e kolotoang (Exoda 33:19). Ke Molimo ea fanang ho Jakobo 1: 5. Deuteronomo 8:18, Baheberu 4:16, Baefese 2: 4-5, Baroma 8:32. Ke ho fana eseng ho khutla (sheba Luka 6: 33-36). U khahliloe ke sohle seo u leng sona le sohle seo u nang le sona. Hlahisa lentsoe la se-Gerike "mohau" ho Ba-Filippi 1:29, Ba-Roma 5: 2 , Ba-Efese 2: 8-9. Pesaleme ea 145: 13. Ke

'Mopi feela ea ka fang batho bohle lintho tsohle. Mohau ke seo re jang, re noang, re apereng, re se amang le ho utloa le sona, re se bonang, re phela ka sona, re shoa ka sona, ebile re nahana ka sona. **Meeli ea Karolo ea 2** - Bala moelelo oa 1 Samuele 2:30 (ka kotloloho "e ka ba tšilafalo ho Nna."). Molimo a ke ke a etsa se khahlano le semelo sa hae. Ha a na tokoloho linthong tse joalo. Tlhaloso ka Habakuke 1:13, Sofonia 3: 5, Tite 1: 1-3, Baheberu 6:18, Numere 15:29 (ho na le mantsoe a fapaneng bakeng sa pako), Baroma 11:29, 2 Timothea 2:13, Malakia 3 : 6. Molimo o lekanyelitsoe ho Ba-Galata 3:21, Liketso 4:12, Mattheu 26:39, Ba-Heberu 9:22, Johanne 3: 7. Ho Pesaleme ea 138: 2 na Molimo a ka tloa Lentsoe la Hae? Numere 23: 19-20. **Karolo ea 3 Maikutlo** - Ha ho na boithati ho Molimo ea ratang se lokelang ho ratoa mme a hloile se lokelang ho hlouoa. Mattheu 5:44 (joalo ka ntat'ao), Baefese 4:26. Pesaleme ea 97:10, 101: 506. Hlalosa khalefo ea Jesu le Esaia 63: 9 Ke Molimo ea Phelang, 'me o ikutloa. Bafilipi 4: 4 ea laeloa. Bakolose 1:24, 1 Peter 4:16, 19, Baroma 8:26, Johanne 14:27, Baefese 4:30. Molimo o utloile bohloko halelele hakae bakeng sa ba hae le ka batho ba hae ? Jesu o eme lipakeng tsa Molimo le motho mme litakatso tsa bona li kopana le Eena. Baroma 12:19. Le ha Molimo a sa utloisoe bohloko, O khona ho utloa. Lengolo le sebelisa mantsoe a sa lumellaneng le Molimo, empa a mo tšoantšang. Ke life: Tšabo - Genese 2: 22-23, Exoda 13:17, Deuteronomoma 32:27. Ho boulela - Deuteronomoma 6:15, 32:21. Ho baka - Genese 6: 6-7, Pesaleme ea 95:10, Jeremia 15: 6. Lehloeo - Tšenolo 12: 6. Hape 1 Marena 11: 9, Baheberu 1: 9, Esaia 63: 9, Liproverbia 6:16, Hosea 11: 8, 2 Peter 3: 9, Baahloli 10:16 . Ke sebe feela se utloisang Molimo bohloko. O ne a tla khetha lefu ebe o fetoha sebe e le hore ba bang ba ka tsoa ho lona. Molimo o mohau ka ho fetisisa, o lokile, o patiloe, o teng, o motle, o matla, o tsitsitse, o ke ke oa utloisisoa, ha o fetohe, ha o sa le mocha kapa o tsofetse, oa sebetsa, o phomotse, oa fana, ha o hloke letho, o tšehetsa, o tlatsa, o khutsitse, o felletse, o halalela, o sa feleng, o phethahetse.

Beke ea 12 Tšoara ka hloko Baahloli 13:17, 2 Pe 1: 4, 1 Bakorinthe 15:28. **Karolo ea 1 Lebitso** la Molimo . Bala Baahloli 13 'me u hlokomele temana ea 17. Exoda 3:13 Moshe o bua le Molimo , empa o hloka eng hona hobaneng? Lebitso le bolela sebakali, hlokomela sena ho Liproverbia 22: 1 moo e bolelang botumo. Kahoo hlalosa Pesaleme ea 9:10. Lebitso la hae ke mang ho Deuteronomoma 28:58, Pesaleme ea 35:13, Esaia 57:15. O na le mabitso a mangata. Hobane'ng? Mabitso a Seheberu kaofela a na le moelelo ebile ha se litlotla; ba hlalosa. Bala 1 Samuele 25: 1-31 'me u bua ka temana ea 25 moo lebitso la monna eo le bolelang "ho ba ea se nang thuso." Kahoo Exoda 20: 7, Esaia 63:16. Molimo o lula a fetola mabitso a batho ba hae. Tšenolo 2:17 e re'ng ho batho ba Molimo? Hlalosa. Bala Johanne 17: 6, 26 le Johanne 1:18. Hlalosa Pesaleme ea 20: 1, 54: 1, Liproverbia 18:10 le 1

Likronike 16:29. Moelelo oa mabitso a Hae: **1. Lebitso: El kapa Eloh (im)** - Lentsoe le tloaelehileng le fetoletsoeng ho Molimo (makhetlo a 2,570), empa ka nepo le bolela Matla kapa Matla a ho etsa. Lebitso la hae la 'Mopi. E fetolela le Mangeloi, Baahloli, Banna ba Matla, kapa Matla kapa Matla feela (Genese 31:29). Hangata e fetoleloa e le moelelo o ka bongateng ho feta bongoe. Ha e sebelisoa le Molimo oa 'nete e lula e fetoleloa e le ntho e 'ngoe hobane leetsi (lentsoe le hlalosang ketso) kamehla le bolela "O entse. . . ” Genese 1: 1 "Tšimolohong Melimo, O hlopile maholimo le lefats'e." "Yena" ke emong. Hlahisa Genese 1:26. Moeklesia 12: 1 e re Baetsi, Esaia 6: 8. Bala Deuteronomoma 6: 4, hobaneng Molimo a ba ruta see? **2. Lebitso: Theos** - Segerike bakeng sa Molimo, 'me motso oa lentsoe o bolela ho bona. Re fumana lentsoe la Senyesemane bakeng sa Theater ho tloha motso ona. O bona tsohle. Maele 12:15 Mahlo kapa ho bona ho bolela menahano kapa maikutlo joalo ka ha re re, "U bona taba ee joang?" e bolelang, "u nahana joang?" **3. Lebitso: El-Shad d ai** - Ha e le hantle e na le Matla a ho ntlafatsa ka boleng. "El" e ne e koaetsoe pele , ho bolela, matla. Shaddai e hlaha makhetlo a 48 ho Molimo mme makhetlo a 24 a fetolela letsoele (joalo ka letsoele la mosali le lebese). Linako tse ling ke bongata ba melimo ea litšoantšo ea tlhaho: pula, pelehi, lijalo, jj. Lentsoe le amanang (kapa mohlomong lentsoe le tsoanang) le toloka tšimo e lenngoeng. Moelelo oa motso oa tsena tsohle o bolela HO RURA. Kahoo o na le katleho, nala, mme lentsoe LEBESE le bohareng ba tsohle. Lifuba tsa mosali li fana ka lebese, lijalo tse behang li ruruha mobung, ka hona Israele e bitsoa naha e phallang lebese (masimo a behang), le mahe a linotši ”(metsi a monate ke mohopolo oa Seheberu). Lebese le mafura ke mantsoe a tsoanang a Seheberu, 'me Seheberu “lebese kapa motho ea nonneng” se fetolela “morui.” Motho ya ikotlileng ka maruo. Bala Genese 15: 1-6. Temana ea 2 e re ka ho toba "ha ke na litholoana" Ha ho litholoana tse tsoang mobung o ruruhileng, o nang le mafura a nonneng kapa monna . Temaneng ea 5 seo e Molimo a re ho eena? Bala Genese 17: 1-6. Temana ea 1 ke El-Shaddai e bolelang ho ruisa ka mafura a lebese (hopola hore lebese ke mohopolo oa ho ruruha ka lebaka la ho beha). Bala Baroma 4: 13-20. Abrahamama o tla fumana chai ea bana ba hae e behang kae? U sebelisa Genese 49: 24-35 moo El-Shaddai e leng lebitso, u ka hlalosa lebitso lee joang? Joale hape Genese 35: 9- 11. Hlahisa maikutlo ho Esaia 60: 10-16. Tlhokomeliso: Lebitso lena le fetoletsoe khafetsa joalo ka Ea Matla 'Ohle, le tsoang qalong ho tsoa ho Greek Old Testament Translation e bitsoang Septuagint, lilemo tse 200 pele Jesu a hlaha. Phetolelo ena ha ea etsoa hantle. Latin Latin e fetoletsoeng ho tsoa phetolelong ea Segerike (eseng Bibebe ea Seheberu) e le Ea Matla 'Ohle,' me ho tloha moo ea kena Libibeleng tsa Senyesemane. Hona hase moelelo oa lentsoe la Seheberu joalokaha u bone. **4. Lebitso: El-Elyon** - Genese 14:18, Pesaleme

ea 21: 7, 47: 2 e bolelang ho ba hodima ntho e itseng. Bona lentsoe ho Deuteronomo 26:19, 28: 1 moo banna ba fetang lichaba. **5. Lebitso: El-Olam** - Lit. Matla-Molimo-ka ho sa Feleng. Na Molimo o kile oa ba le matla a fokolang kapa a manyane? Hlalosa Esaia 40:28. Ka Seheberu lentsoe bakeng sa ho bolela ka ho sa feleng, ho se tla bonahala. Haeba u beha molumo oa A qetellong e tla fetolela ho ba moroetsana. Li ne li sa bonoe ka lebaka la masira. Paulosi o hlalosa lentsoe joang ho 2 Ba-Korinthe 4:17 **6. Lebitso: YHVH, Yahweh** - Lebitso lena ke litlhaku tse 4 tse senang liluma-nosi. Ha ho motho kajeno ea tsebang hore na e phatlalalitsoe joang. Liphetoletso tse ling li sebelisa lentsoe MORENA ka litlhaku tse kholo (tse kholo). Empa MORENA hase lebitso, empa ke tlotla. E fumanoa makhetlo a 6,823 mme e bolela ea leng teng kahare ho eena. Bala Exoda 3: 13-15. Lebitso le bolelang? Ka Seheberu, lentsoe le (lona) le le leng le bolela hore ke ne ke le teng, ke teng, ke tla ba. Ha ho na tse fetileng, tsa joale kapa tse tlang ka sebōpheho-puo sa Seheberu. Jesu o itse ke mang ho Tšenolo 1: 8. Melimo eohle e ne e na le mabitso Testamenteng ea Khale mme haeba u ka re lebitso lena bohle ba ne ba tseba hore o bua ka Molimo oa Isiraele. Exoda 6: 6, 43: 5-7. Kosepeleng ea Johanne, Jesu o sebelisa, KE NANG, makhetlo a 7. Bala Matheu 14:22 -33 moo o re, "Ke 'na," empa ka sa Segerike ea mongolo e baleha tjena "Ke' na PM." Peterose o re, "haeba ho joalo," ka seGerike ke, "Haeba U." Lena ke lekhetlo la pele ka Mangolong ba mo khumamelang. Ba tsebile joang? **7. Lebitso: Yireh** - Bala Genese 22: 1-19, o fa mora oa hae sebaka se tlang sa tempele, moo Jesu a shoeleng teng. Temana ea 14 e sebelisa lentsoe bakeng sa, Ho bona eseng lentsoe bakeng sa, Fana. Fana ka kutloisiso ea "Ke tla e bona." Ke ketsahalo efe e tla bonoa? Bala 2 Likronike 3: 1. **8. Lebitso: Yahweh- Rapha** - Yahweh Mofolisi. Bala Exoda 15: 22-27. Lebitso la sebaka seo e ne e le "babang." Temana ea 25 e kanna ea bua ka sefapano sa Jesu. Bohloko ke pholiso ea pele eo re e hlokang. Numere 12:13, Pesaleme ea 103: 2-3, Jeremia 14: 19-20. 30:17, Malakia 4: 2 (letsatsi la letsatsi la tsoho). **9. Lebitso: Yahweh-Nissi** - Exoda 17: 8-16. Jehova folakha ea ka. Batho ba ne ba bokella banner, hamorao lentsoe le ne le tla qala ho fetoleloa, Mohlolo. Leselinyana e ne e le Lere la Moshe, leo hape le neng le bitsoa lere la Arone (Mojari oa Leseli) le lere la Molimo. Ke lere le ileng la thunya le ho hlahisa lialmonde tsa s (tse tsohileng bafung). Isiraele e ne e tla palama molamu o tsoitsoeng. **10. Lebitso: Yahweh-Mekodosh** - Yahweh e h Ke Mang ea Entseng Levi e Felletseng tichere 20: 7-8. Ho halalala ho bolela ho phethahala. **11. Lebitso: Yahweh-Shalom** - Sehlooho sa Baahloli ke "e mong le e mong o entse se lokileng mahlong a hae," ebe ho 6:24 re na le aletare. SHALOM e bolela ho lefa sekoloto, ho hlompha boitlamo, ho lokisa se robehileng le ho lokisa lintho. E bolela khotso feela ka kutloisiso ena. E sebelisoa toropong, nyehelo, moputso, pelo, majoe,

litekanyo tsa khoebo. Ha ho letho le haellang! Hlalosa Pesaleme ea 29:11, Esaia 26. **12. Lebitso: Yahweh-Tsedkeno** - Yahweh **Toka ea** Rona, ho Jeremia 23: 5-6, 33:16. **13. Lebitso: Yahweh-My Feeder** - Pesaleme ea 23 feeder, e fetoleloa khafetsa e le Shepherd. Hlalosa hore na lentsoe "Phepo" le lumellana joang le Pesaleme ea 23. Hlalosa Johanne 21: 15-17. Exoda 34: 11-16, ho fepa batho ba bakae? **14. Lebitso: Yahweh-Shama** - Ezekiele 48:35 mme e bolela hore Jehova o Teng. **15. Lebitso: Yahweh-Tsevaot** - Yahweh oa mabotho. Bala 1 Marena 22: 19-28, Tšenolo 19:14. **16. Lebitso: Adonai** - Ka tloaelo e fetoleloa, Morena, monna, Monghali, Mong. E bolela ho ba motheo oa ho jara boima. **17. Lebitso: H - amen** - Amen. Amen le 'Nete ka Seheberu ke lentsoe le le leng. Seo u ka se tšepang. Fana ka maikutlo ho Esaia 65:16, Tšenolo 3:14, Numere 5: 1-22. 1 Bakorinthe 14 : 13-16. **18. Lebitso: Logos** - Lentsoe, Molaetsa, Moralo. LENTSOE le fetoletsoe e le "khalalelo e halalalang" ho 1 Marena 6:16, 19, 20, 21, 23, 31, hape 8: 6, 8. Molimo oa tempele o atameloa ka Lentsoe la hae, 'me ke lona LENTSOE ho Johanne 1: 1. **19. Karolo ea 2 Botlalo ba Molimo** - Bala Pesaleme ea 17:15, 1 Johanne 3: 2 le 1 Ba-Korinthe 15:28. Qetellong re fumana botlalo ba Modimo. Bohle ba Molimo ba tla tlatsa batho bohle ba Hae. Popo e ke ke ea re khotsofatsa hobane re karolo ea eona. O tla fana le ho itlhahisa ho rona ka ho sa feleng. Ho tlala ka ho sa feleng le ho kgotsofala le Yena.

Beke ea 13 Kakaretso ea Beke ea ho qetela

Ho sebelisa seo u ithutileng sona. Ngola maqephe a mabeli ka tlhaloso ea hau ea Molimo le seo u lumelang hore ke morero oa hae oa ka mehla.

Beke ea 14 Tlhatlhobo ea Qetello - Khetho ea Morupeli

Melao-motheo ea Lekala

Se ke oa e etsa! Lumella Morena ho u joetsa! Hape, fumana mang, eng, neng, kae, hobaneng le jwang ho tswa ka Bibeleng mme o ngole seo o se fumanang. Qetellong u tla ngola Melao-motheo ea Tataiso ea Lekala.

Beke ea 1 Litaba tsa Botho

Tšoara ka hlooho: 1 Timothea 3: 14-15, Jakobo 3: 1

Bala 1 Timothea 3: 1-15 makhetlo a 5. Ho temana ea 7 ho ba le botumo ba baetapele. Na o lefa mekoloto ea hae? Phethahatsa tšepiso ea hae? Ho hlokomela lelapa la hae? (Diabolose o bolela ketselletso). Ho 15 bona lentsoe le tšoanang le fetoletsoeng e le "tlameha" ho Liketso 4:12. Ke lentsoe le matla hakae? Litšoaneleho tsena li tlameha ho hlokoa, ho hlokoa, ho batloa motho e mong le e mong ea sebeletsang Kerekeng maamong afe kapa

afe. Boitšoaro ke ntho ea mantlha eo u e tlišang bosebeletsing. Liketso 15: 36-41. Hlalosa John-Mark le Timothy. Sebe se sebetsoa joang le baetapele ho Ba-Galata 2: 11-15 (Khalemelo ea poraefete kapa ea sechaba?), Bafilipi 4: 2-3 (mabitso a bona a baloa phatlalatsa!), 1 Timothea 1: 3-4, 18-20, 5: 19-22 (ea sechaba kapa ea lekunutu?), Tite 1: 10-13, 1 Peter 5: 1-4, Tšenolo 2: 18-29. Re phela mehlang eo hangata Bareri ba tšoaroang ba feba le ho utsoa Kerekeng (joalo ka Judase). Bareri ba etsang dibe ba kgalemelwa le ho tloswa. Moeta-pele oa ho qetela ka pel'a Jesu o ho Exoda 4: 21-26. Bala Bafilipi 1: 12-18, 2: 19-22, 3: 17-19 ho thoe'ng ka baboleli? Bala Tšenolo khaolo ea 2 le 3, bonyane makhetlo a 3 'me u ele hloko kamoo Jesu a hanyetsanang le batho ba hae ka teng. Karabo ke efe kamehla?

Beke ea 2 Morero oa Bosebeletsi

Tšoara ka hlooho: Bakolose 1:28, Mattheu 5:19.

Karolo ea 1 Morero - Morero oa bosebeletsi ke eng? Bakolose 1:28 (banna bafe?), Baefese 4: 7-16, Bagalata 4:11, 19. **Karolo ea 2 Ho Etsa Lintho Tsohle** - Bala 1 Timothea 4, temana ea 12-16 thathamisa seo Paulose a reng a se etse. 13 is Public Read of Scripture (batho ba ne ba sena Libibele), lintho tsena li tla etsetsa mang le mang ho 16. Hopola pholoho e bolela ho etsa ntho e felletseng. O tla etsa joang hore Kereke e phele? Se nahanoang ho Bakolose 4:16, (ho nahanoa hore Baefese ekaba lengolo le boletsoeng), 1 Bathesalonika 5:27, Tšenolo 1: 3 (ka ho otloloha "'mali, le ba utloang le ba etsang"). Ba ithutile Bible jwang? Bible Reader e ne e le boemo ba semmuso Kerekeng ea Pele ebile e le karolo ea koetliso ea ho ba Letona. Haeba batho ba sa tsebe Mangolo, Hlalosa hore na ke mang ea ikarabellang. Jesu a re ho baetapele, "Na ha le eso ho bale?" empa ho batho, "Le utloile." Mangolo a tla etsa hore moreri le batho ba phele. Bala Johanne 3: 9-10, Nehemia 8: 1-12 (hlalosa se etsahetseng le hobaneng). Bala makhetlo a 3 Deuteronomi 6: 1-9 (8, Lengolo le laola seo letsoho le se etsang 'me li eme lipakeng tsa mahlo a hau le ntho e ngoe le e ngoe eo u e bonang. 9, tšehetsa ntlo, liheke tsa ho u hopotsa ha u tsoa lapeng). Ke mang ea tla ba monyane mmusong ho Mattheu 5:19.

Beke ea 3 Ho lema Likereke

Tšoara ka hlooho Tite 1: 5, Liketso 17:24. Bala Tite ho fihlela makhetlo a mabeli ebe u bala 1: 5-9 makhetlo a 5 ebe u hlalosa hore na o tla khetha banna bana joang. Ho 1 Timothea 5:17 karolo ea bona ke eng Kerekeng. Baholo ba bolela le ho ruta ka Kerekeng. 1 Timothea 3 e na le lenane le tšoanang le la Tite. Baholo ba bitsoa joang moo? Ngola temana ea 1-7 ka mantsoe a hau. Lentsoe lena Moholo le sebelisitsoe joang ho Baroma 9:12 (lona lentsoe leo!). Bala Liketso 20: 17-35 makhetlo a mahlano. O na le mabitso a mabeli bakeng sa bao a buang le bona. Joale litemaneng tsa 17,

28 ke eng (ba etsa eng moo?). Baholo ba hlokomela, ba alosa, baa ruta le ho ruta. Kamehla ho na le tse fetang e le 'ngoe. Haho mohla ho nang le Moholo a le mong feela, Moruti, Molebeli oa Kereke. Mantsoe a 3 a hlalosa moetapele ho 1 Peter 5: 1-4. Moea o Halalelang o ba etsa baruti. Semelo sa karolo ee ke sefe? "Who, What, When, Where, Hobaneng & Joang." Paul o ne a ea kae mme maikemisetso a hae e ne e le afe? Luka o fana ka mehlala e meraro ea thuto ea Paulose ho Liketso khaolo ea 13, 17 le 20. Bala 'me u hlalose sehlopha se seng le se seng hore na ho buuo ka eng? Hlokomela poleloana ena, "'me joale" ho Liketso 20:22, 25 le 32. Tsena li supa likhaohano tsa puo. Mohopolo oa mantlha oa karohano ka ngoe ke o fe? Hlokomela hape hore na ke nako e feng e bontšitsoeng ke maetsi karolong ka 'ngoe, (ke hore, nakong e fetileng, hona joale, bokamoso), 20: 18-21, 20: 22-24, 20: 25-31, 20: 32-35. Etsa lethathamo la lintlha tsa bohlokoa tsa bosebeletsi ba Paulose ho Baefese. Ke likarolo li fe tsa bosebeletsi tse fuoang baetapele ba kereke ea Efese?

Beke ea 4 Lipapiso Bosebeletsing

Bala Matheu 13 & Mareka 4 makhetlo a mabeli. Se boletsoeng esale pele ka Mesia (Kreste) ho Pesaleme ea 78: 2, Ezekiele 17: 2 (Jesu o itse tlotla, Mor'a Motho, ke Eena!) Tšoara ka hlooho: Mareka 4: 9-11 (9 ke taelo ea ho arabela.), Mattheu 13:51 (ba sa e batlang ha ba e fumane.). Papiso e bolela ho beha thuto ea lefats'e ka lehlakoreng la 'nete ea leholimo hore o e bone. 1. Bala Mattheu 13 le Mareka 4 makhetlo a mahlano ka nako e le 'ngoe. 2. Ithute semelo temaneng ena, ke eng se lebisitseng ho Jesu ha a sebelisa Lipapiso (o ne a sa li sebelise pele ho mona), le Lipapiso ka kakaretso. Thathamisa seo u se fumaneng. 3. Thathamisa lipapiso tsa likarolo tsena le likarolo tse fapaneng tsa e 'ngoe le e 'ngoe. 4. Ithute papiso ka 'ngoe ka bo eona, likarolo tsa eona le seo u nahanang hore ntlha ea bohlokoa ke. 5. U ithutile eng lipapisong tsee? Thathamisa likopo tsa hau bakeng sa papiso ka 'ngoe e tla tšohloa kapa ea arolelanoa ka sehlopheng. Haholo-holo sheba mobu, e leng lipelo tsa batho (ke ba bakae ba bileng le litholoana?) Ke eng e entseng phapang? See se tla u thusa joang ho utloisisa bosebeletsi? Jesu o qotsa Esaia 6, o e balile makhetlo a 5 mme o hlalosa khaolo. E kena joang lipapisong? Hlalosa Matheu 21: 33-44: 14, Mareka 3: 20-30, 12: 1-12, ho qotsitsoe Pesaleme ea 118: 22-23, E bale u e-na le Jesu.

Beke ea 5 Baikaketsi / Batšoantšisi / Tomoso

Tšoara ka hlooho: Luka 12: 1. Lentsoe la Segerike bakeng sa Boikaketsi le ne le sebelisetsoa batšoantšisi sethaleng. Batšoantšisi ba etsang lintho tseo ba sa li pheleng. Bareri le bona baa e etsa. Bala Matheu 23 bonyane makhetlo a mahlano ka nako e le 'ngoe. Ana ke mantsoe a Jesu a ho qetela ho

matšoele. Ke eng se lebisitseng khalemelong ee ea phatlalatsa ea Bangoli le Bafarisi khaolong ea 22? U tla hlokomela hore 23: 1-7 e hlalosa liketso tsa Mofarisi. Thathamisa seo ba neng ba se etsa. Re etsa lintho life tsa Bafarisi? Nahana 'me u totobatse. Ho 23: 13-36 Jesu o phatlalatsa bomalimabe bo supileng khahlanong le Bafarisi le bangoli ba bona. Tse supileng ke life 'me mekhhoa ea tsona ea sejoale-joale ke efe? Re Bafarisi ka litsela life? Mosebetsi oa Bafarisi o ne o ahloloa joang? (Hlokomela 23: 37-39 le Khaolo ea 24) Tšepo ea bona e ne e le eng feela? Hobaneng ha Jesu a lemosa Barutuoa ba hae ho Mattheu 16: 5-12, Mareka 8: 13-21, Luka 12: 1-3. Tomoso ke eng ho 1 Bakorinthe 5: 1-8 le bothata ba eona temaneng ea 6 le ho Bagalata 5: 9. Re tla ahloloa ka mekhhoa e feng bakeng sa Boits'oaro ba rona ba Bafarisi? Re ka etsa joang, "Hlokomela." Tšepo ea rona ke efe?

Beke ea 6 U ka e etsa joang

Tšoara ka hlooho: litemana tse 2 tseo u li khethileng. Bala 1 Bakorinthe 2: 1-3: 17 bonyane makhetlo a 5. Hlalosa ho 2: 1-5 Molaetsa oa Paulose, Mokhoa le Sephetho. Paulosi o hlalosa ho 2: 6-16 kamoo 'nete e tsoang kelellong ea Molimo e kenang likelellong tsa rona. Hlalosa tšebetso? (Tlhokomeliso: Rona le Rona, bua ka Baapostola bao e leng bangoli ba Lengolo). Hlalosa ho 3: 1-4 o hlalosa hore na ts'ebetso e ile ea senyeha joang. E ne e le eng? Bothata? Ho 3: 4-16 o lokisa pono e fosahetseng ea boetapele joang? Ts'ebetso ea boetapele ke eng? U haha joang ka khauta, silevera, majoe a bohlokoa? Bala 1: 1-3: 17 nako e 'ngoe hape' me u thathamise litemoso tsohle, litaelo, litokiso le ho ngola likopo tsa hau. U joang Soulsh (ke hore motho oa tlhaho), oa nama, 'me karabo ke efe serapeng? Bala 3: 18-4: 21 makhetlo a mahlano 'me u hlalose ka hloko moelelong hore na u senya Kereke joang. U lekola moetapele ho 4: 1-5 joang? Beha taba ena moelelong oa 3:21 'me u hlalose. 4: 6-13 e eketsa taba ea hae joang? Temaneng ea 6, "marena a tletse, a ruile," a sebelisa filosofi ea Bastoike. Bastoike ba ne ba tloetse ho fetola maikutlo ka ho pheta-pheta lintho khafetsa, joalo ka "Ke motho ea itseng, ke motho e mong, ke motho e mong." Mosebetsi le litebello tsa rona ke li feng bosebetsing? Ho 4: 14-21 ke khothatso e matla ea ntate ho mora. Hobaneng Paulose a le thata hakana? E bapise le 4: 19-20 le khaolo ea 5. Liqeto? Motheo oa matla ke eng Kerekeng ea lehae? Ke eng seo baetapele ba se etsang le seo ba sa lokelang ho se etsa ho lokolla matla aa?

Beke ea 7 Lintlha tsa bohlokoa tsa bosebetsi

Tšoara ka hlooho: litemana tse 2 tseo u li khethileng. 2 Bakorinthe 2: 12-7: 1 ke pale e phetoang ea lipale tsa bophelo ba Paulose, a hlakisang lintlha tsa bohlokoa tsa bosebetsi ba hae ho Kereke ea Korinthe. Bala karolo ena makhetlo a 5 'me u etse lethathamo la likarolo tseo.

Beke ea 8 E Laeloa ho Baetapele ba Kereke (1)

1, 2 Timothea le Tite ke seo Paulosi a lokelang ho se etsa bakeng sa bareri ba bacha. Bala 1 Timothea 2 Linako, Akaretsa khaolo ka 'ngoe ka mantsoe a hau. Thathamisa litaelo tsohle tseo u lokelang ho li etsa kapa ho se li etse. Batla mantsoe a kang: tlhoko, u tlameha, 'me u be "_____." Bala Liketso 15 ho isa makhetlo a 2. Bothata boo ba sebetsaneng le bona ke bofe? Ke mang ea kopaneng ho rarolla bothata? Ngola likhang kapa liqeto ka mantsoe a hau. Ke lintho life tse 4 ho temana ea 19-20, tseo ba lokelang ho li etsa? Na u nahana hore lingoliloeng tsa Baapostola, le Baetapele ba Kereke ba sebelisang lingoliloeng tseo, li ka rarolla mathata ha a hlaha kajeno? Hlalosa maikutlo a hau. Ke melao-motheo efe ea Lekala eo u ithutileng eona thutong ee?

Beke ea 9 E Laeloa ho Baetapele ba Kereke (2)

Tšoara ka hlooho: litemana tse 2 tseo u li khethileng. Bala 2 Timothea bonyane makhetlo a 3. Akaretsa khaolo ka 'ngoe,' me u thathamise litaelo tsohle tsa ho etsa kapa ho se etse letho. Batla mantsoe a kang: tlhoko, u tlameha, 'me u be "_____." Mangolo a 3 a ngoletsoeng baetapele ba Kereke kaofela a qala ka: Mohau, Mohau le Khotso. Baeta-pele ba Kereke ba ne ba tla li hloka neng hona hobaneng?

Beke ea 10 Taelo ho Baetapele ba Kereke (3)

Bala Tite makhetlo a 5 'me u tšoare ka hlooho 1: 2-3, le 5. Akaretsa khaolo ka' ngoe, 'me u thathamise litaelo tsohle tsa ho etsa kapa ho se etse letho. Batla mantsoe a kang: tlhoko, u tlameha, 'me u be "_____." Hlalosa hore na basali ba baholo ba ruta eng, hona ke mang. Hlalosa 2: 1-10 ka mantsoe a hau.

Beke ea 11 Boikokobetso ba Baapostola

Tšoara ka hlooho 2 Ba-Korinthe 12:12, Mareka 3:14. Bala Ba- Galata 1: 1, 1 Timothea 1: 12-17, 2: 7 Paulose e bile Moapostola joang? Ngola Bagalata 1: 1 ka mantsoe a hau. Hlokomela 7 "Ke Moapostola" le 8 "Ka hona ke batla sena." Ho 2 Ba-Korinthe 12:12, hlalosa kamoo Kereke e ka tsebang Moapostola oa 'nete? Ba bile Baapostola joang ho Mattheu 10: 1-6, 19:28, Mareka 3: 13-19, 6: 7-13, Luka 6: 12-16, 9: 1-6, Johanne 6:70. Karolo ea bona ke efe ho Liketso 1: 6-8 (Ba tla paka thuto ea hae le tsoho ea hae puong e ngoe le e ngoe ho Liketso! Ha se mang le mang ea ka etsang joalo.), 1: 15-26 (ho hloka hala eng ho nkela Judase sebaka?), 6: 6 Ba leshome le metso e 'meli ba Beileng matsoho ho Batikone ba pele, leha ho le joalo ha ho motho ea kileng a beha matsoho ho Baapostola, ba khethiloe mme ba fuoa tlotla ke Jesu ka boena. Bala Liketso 8: 4-29 Baapostola ba ne ba tlameha ho ba teng pele Molimo a lumella Basamaria (halofo ea Mojuda le halofo ea Molichaba)

ho amohela Moea o Halalelang. Bala Liketso 10 moo Moapostola a neng a tlameha ho ba teng hape pele Molimo a lumella Balichaba ba pele ho amohela Moea o Halalelang. Baapostola ke khokahano e tobileng ea ho tiisa Bolaoli ba Jesu. 1 Bakorinthe 15: 1-11. Bala Tšenolo 21: 9-14, ho 9 o bontšoa eng? Ho tse 10 o ile a bona eng? Ho ba 14 Baapostola ba 12 ke eng? Ba leshome le metso e 'meli ho Baefese 2: 19-22 (ka nepo "Baapostola bao hape e leng Baprofeta"). Ho 1 Timothea 1: 12-17 Paulose o italima joang. Hobaneng ha monna ea besebeletsing a ka ipona ka tsela ena. Paul o hopola boikokobetso ba hae le hore e bile sethoto se hloakang mohau le mohau. Bala Liketso 8: 1-4, 9: 1-31 Ngola seo u se hlokometseng. Paulose o ne a le sebete haholo, empa ka tsela e fosahetseng. Kereke e ile ea etsa eng le eena ka 9:30? Phello e bile efe temaneng ea 31 ea ho khutlisetsa Saule (Paulose) hae Tarsase? Bala Liketso 11: 9-27 (Bala Ba-Galata 1: 11-24 bakeng sa nalane e 'ngoe). Saule (Paul) joale o tlisoa besebeletsing ke ba bang, ho fapana le ho ikhetholla kamoo a entseng pele. Bala Liketso 12: 25-13: 12. Ho 13: 9 Saule joale o na le lebitso la Selatine, Paul; ho bolelang hore Nyane kapa Haa bohlokwa. U nahana hore ke hobaneng ha Saule a ile a fetola lebitso la hae hore ebe Paul? O fetotsoe ke eng? Bala 2 Bakorinthe 11: 30-33, Paulosi o re ak'haonte ea baskete e ne e le nako ea bofokoli bophelong ba hae. Banna ba leshome le metso e 'meli ba khethiloe ke Jesu ea ba fileng tlotla ea Baapostola, matla a ho folisa eng kapa eng le mehlolo bakeng sa mangolo a bona, ho otlala banna ka bofofu, ho ngola Mangolo, le ho laela Kereke efe kapa efe lefatšeng 1 Bathesalonika 2: 6, 2 Peter 3: 2 Molimo o ne a tšoara Baapostola joang ho 1 Ba-Korinthe 4: 9-13, 9: 1-6, 12: 28-13: 1. 2 Bakorinthe 11: 1-15, Tšenolo 2: 2.

Beke ea 12 Ho Fepa Batho

Tšoara ka hlooho Johanne 6:35 'me u hlalose hore na motho o tima tlala le lenyora la hae joang. "Mantsoe ao ke a buang le uena ke moea le 'nete, nama ha e thuse letho!" Ho khahlisang ka ho fepa matšoele ke hore ha ho motho ea kileng a kopa lijo. Ho fepa ba 5,000 ke mehlolo o le mong likosepeleng tsohle tse 4. Bala makhetlo a 'maloa Mattheu 14: 13-21, Mareka 6: 30-34, 8: 13-21, Luka 9: 10-17, Johanne 6: 1-40. Batla litemana tsa bohlokoa tse u bolellang seo Jesu a se etsang. Ke mang eo Jesu a itseng a ba fepe? Ba qalile ka eng? "Le ntlisetse" Jesu o itse. Ke mang ea e fetisitseng? Jesu o sebetsa ka ba bang. Lintho tsena le tse ling tse ngata li litemaneng. Jesu o ne a ruta Baapostola eng ka ho fepa matšoele? Bohobe ba nama kapa ba moea? Ba keteka Jesu joang? U ba fa bohobe ba bophelo bo theohileng leholimong joang?

Beke ea 13 Tataiso ea hau

U sebelisa lintlha tsa hau, ngola tataiso ea hau ea Melao-motheo ea Bosebeletsi.

Beke ea 14 Ho Bala Tataiso ea Hau

Haeba u na le sehlopha sa lipuisano kapa Moprofesa, kopana u bale Melao-motheo ea Tataiso ea Lekala 'me u fumane karabo.

Tsebiso ea hoqetela: Ba bangata besebeletsing ba batla tlotla ea bona mme ba batla ho etsa ho fapana le ho ruta joalo ka Ntate le ho holisa bana ba baholo. MORA, e ne e le lentsoe bakeng sa moithuti Mangolong. Jesu o hlhelletse. Moea o Halalelang ha oa ka oa utloa bohloko le ho u shoela, o tšolotse mali a hae molemong oa hau, oa u kena ka lebitleng, oa u tsosa, ha o letsohong le letona la ntate, ebile ha au rate joalo ka ha Jesu a itse ke lerato le leholohali leo motho a ka bang le lona, e neng e le ho tela bophelo ba hae molemong oa motsoalle, e leng seo Moea o neng o sa se etse. Jesu o hlhelletse! Jesu o na le matla ohle leholimong le lefatšeng, Moea ha o na oona. Ba bangata ba tloaetse ho rapela litšoantšo ba nahana hore maikutlo a bona ke a Molimo (Ezekiele 13: 3, Bakolose 2: 18-19). Sena se bolela hore ba khumamela maikutlo le mehopoloe ea bona. Maikutlo le maikutlo a motho hase Molimo. Maikutlo a ho ruta a ka sitisa batho ho ithuta ka Jesu, lithuto tsa Hae ka Mangolong, le ho fola. Hore mahlo a bona a folisoa 'me ba mo bone ka Mangolong, litsebe li folisoa ho mo utloa ka kutlo, matsoho a folisoa ho mo sebeletsa, maoto a folisoa ho tsamaea litseleng tsa hae, a apesitsoe ke Eena le likelellong tse nepahetseng. Sena ke seo mehlolo e se supileng. Bakreste ba 'nete ba folisitsoe kahare mme ba emetse tsoho (Baroma 8) bakeng sa topollo ea' mele. Bala batho mangolo mme o tla ba fodisa, le wena. Jesu o tla u rata ka ho rata linku tsa hae ka tsela ena. Haeba batho ba sa phethehe 'me ba holile tsebong ka thero ea Lengolo le hloekileng, besebeletsi bo hloleha. Jesu o itse le batle 'muso oa Molimo pele' me le tla eketsoa lijo le liaparo. Matona moo ho kopa e leng mokhoa oa bophelo, ba lumela hore Jesu ha a ba fa, joalo ka ha a boletse. Ho na le phoso. Molimo ke moputsi oa ba mo batlang ka mafolofolo. Se sebeletse lijo tse senyehang, empa lijo tse mamellang ho isa bophelong bo sa feleng.